



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Mjesečni ekonomski pregled **JULI 2025**



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

**Mjesečni ekonomski
pregled
JULI 2025**

Sadržaj:

UVODNI SAŽETAK.....	4
G01: Doprinosi komponenti godišnjoj promjeni potrošačkih cijena u eurozoni	5
G02: Stope prinosa do dospelja na tržištu desetogodišnjih obveznica zemalja EU	5
G03: Godišnje promjene prosječnih potrošačkih cijena u BiH.....	5
G04: Realni indeks prometa trgovine na malo	6
G05: Kamatne stope i doprinos godišnjoj promjeni ukupnih kredita.....	6
G06: Kamatne stope i doprinos godišnjoj promjeni ukupnih depozita	6
G07: Obaveze i depoziti opšte vlade kod komercijalnih banaka, mjesečne promjene.....	7
G08: Primarno tržište petogodišnjih obveznica Federacije Bosne i Hercegovine	7
G09: Mjesečne promjene rezervnog novca i monetarna multiplikacija	7
G10: Neto devizne rezerve i pokriće valutnog odbora	8
G11: Prosječna sredstva na računu rezervi kod CBBiH i implicitna stopa obavezne rezerve	8
G12: Mjesečne promjene indirektnih poreza	8
G13: Otplata vanjskog duga sektora opšte vlade	9
G14: Godišnja promjena obima industrijske proizvodnje i PMI indeks u proizvodnom sektoru, u eurozoni.....	9
G15: Godišnje promjene obima industrijske proizvodnje po djelatnostima u BiH, izvorni indeksi	9
G16: Izvoz prema glavnim grupama proizvoda, godišnje promjene	10
G17: Uvoz prema glavnim grupama proizvoda, godišnje promjene.....	10
G18: Godišnje promjene u deviznom kursu KM.....	10

Uredništvo:

- mr. Elma Hasanović
- mr. Emina Milišić

UVODNI SAŽETAK


U eurozoni je u julu zabilježena ista stopa inflacije kao i mjesec ranije (Grafikon 01). Kretanja prinosa u EU pokazuju njihov nastavak rasta, a koji je u skladu s kretanjima inflacije i očekivanjima o monetarnoj politici ECB-a (Grafikon 02). U julu, u BiH ukupna inflacija jačala je prvenstveno zbog snažnog rasta cijena hrane i bezalkoholnih pića, a istovremeno, realni indeks prometa trgovine na malo zabilježio je godišnji pad, dijelom i zbog pada prometa u trgovini prehrambenim proizvodima (grafikoni 03 i 04).

U BiH je nastavljen stabilan rast ukupnih kredita, dok su depoziti rasli značajnije usljed zaduženja Federacije BiH emisijom obveznica na ino tržištu (grafikoni 05 i 06). Federacija BiH je u julu emitovala petogodišnje obveznice na Londonskoj berzi, a emitovana vrijednost obveznica je u potpunosti otkupljena zahvaljujući izuzetno visokoj tražnji. Time je u julu zabilježen značajan mjesečni rast depozita opšte vlade kod komercijalnih banaka (grafikoni 07 i 08). Rast rezervnog novca, te zabilježeno povećanje prenosivih depozita u domaćoj valuti i prenosivih i ostalih depozita u stranoj valuti, doveo je do mjesečnog rasta monetarnih agregata (Grafikon 09). Značajan rast deviznih rezervi je bio posljedica pozitivnog salda kupoprodaje KM s bankama i internim deponentima u julu, a usljed bržeg rasta monetarne pasive od zabilježenog rasta neto deviznih rezervi, koeficijent pokrića valutnog odbora je zabilježio mjesečno smanjenje (Grafikon 10). U julu je usljed rasta depozita povećana i osnovica za obračun obavezne rezerve. U skladu s navedenim kretanjima na računima rezervi implicitna stopa obavezne rezerve je zabilježila povećanje (Grafikon 11).

Nastavljen je pozitivan trend u mjesečnoj naplati prihoda od indirektnih poreza (Grafikon 12). Stabilna naplata prihoda od indirektnih poreza u nominalnim iznosima osigurava održivost otplate vanjskog duga (Grafikon 13).


U julu je u eurozoni zabilježen godišnji rast industrijske proizvodnje, dok je u BiH ostvaren pad (grafikoni 14 i 15). Vrijednost izvoza robe porasla je zahvaljujući rastu gotovo svih izvozno značajnih grupa proizvoda (Grafikon 16). Istovremeno, vrijednost uvoza robe je porasla, čime je dodatno produbljen trgovinski deficit (Grafikon 17). Na valutnom tržištu, nominalni efektivni kurs (NEER) je u junu zabilježio aprecijaciju, usljed kretanja naše sidrene valute EUR prema valutama zemalja najznačajnijih trgovinskih partnera. REER CPI zabilježio je aprecijaciju, koja je, pored nominalne aprecijacije, posljedica viših stopa inflacije u BiH, u junu, u odnosu na zemlje glavne trgovinske partnere (Grafikon 18).

G01: Doprinosi komponenti godišnjoj promjeni potrošačkih cijena u eurozoni




U julu je u eurozoni zabilježena godišnja stopa inflacije od 2,0%, što predstavlja identičnu stopu koja je zabilježena i za prethodni mjesec. Cijene hrane su zabilježile najveću stopu godišnjeg rasta (3,3%), od februara 2024. godine, najvećim dijelom usljed rasta cijena nepererađene hrane. S druge strane, cijene energije su, peti mjesec u nizu, zabilježile godišnji pad, najvećim dijelom usljed snažnog godišnjeg pada cijena goriva za lični transport. Najveći doprinos ukupnom rastu cijena u Eurozoni je imala kategorija usluga, koja čini 45,6% potrošnje domaćinstava. Temeljna inflacija u eurozoni je zabilježila godišnju stopu od 2,3%, te je i dalje viša u odnosu na ukupnu inflaciju. Cijene usluga su u julu zabilježile godišnju stopu rasta od 3,2%, te su i dalje nadmašile rast ukupne i temeljne inflacije.

G02: Stope prinosa do dospelja na tržištu desetogodišnjih obveznica zemalja EU




U većini zemalja EU stope prinosa na desetogodišnje obveznice su stabilne od aprila tekuće godine. U odnosu na prethodni mjesec, prinosi na dijelu finansijskog tržišta EU su u julu viši za 5 bp, a u odnosu na kraj prošle godine za 32 bp. U istočnoevropskim zemljama, koje nisu članice eurozone (Poljska, Mađarska, Rumunija), prinosi na desetogodišnje obveznice su smanjeni, iako oni i dalje ostaju znatno viši u odnosu na prosjek EU i eurozone. U većini zemalja eurozone s visokim javnim dugom došlo je do smanjenja raspona prinosa u odnosu na njemačke desetogodišnje obveznice. Izuzetak je Francuska, s rasponom koji je u prvih sedam mjeseci ove godine porastao za 9 bp u odnosu na prosječni prošlogodišnji.

G03: Godišnje promjene prosječnih potrošačkih cijena u BiH



U julu 2025. godine zabilježen je godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena od 4,8%, što je više za 3,0 pp u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ukupna inflacija je jačala prvenstveno zbog snažnog rasta cijena hrane i bezalkoholnih pića, koje su u julu zabilježile godišnji rast od 10,8%. U julu su inflatorni pritisci ojačali i u uslužnom sektoru i u ostalim cjenovnim odjeljcima koji ulaze u izračun temeljne inflacije, te je zabilježen godišnji rast od 7,5% za usluge restorana hotela, i 6,1% za zdravstvene usluge. Stope rasta procijenjene temeljne inflacije i ukupne inflacije su trenutno ujednačene, što je posljedica snažnog rasta cijena hrane, dok na rast temeljnih cijena značajan doprinos ima rast cijena električne energije, te rast cijena u uslugama, u kojima je porastao troškovni pritisak nakon povećanja minimalnih plata. U julu je temeljna inflacija procijenjena na 4,8%, a inflacija u uslugama na 5,3%.


G04: Realni indeks prometa trgovine na malo



Izvor: BHAS

U julu 2025. godine realni indeks prometa trgovine na malo je zabilježio blagi godišnji pad od 0,1%. Stopa realnog rasta indeksa trgovine na malo bila je za 4,4 pp niža u odnosu na godišnju stopu rasta iz istog mjeseca prethodne godine, te za 6,9 pp niža u odnosu na prosječnu stopu rasta zabilježenu za cijelu 2024. godinu. Za prvih sedam mjeseci tekuće godine realni indeks prometa trgovine na malo zabilježio je blagi pad od 0,5%. Najveći godišnji pad zabilježen je za djelatnosti trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom (26,8%), te trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima (11,7%). S druge strane, najveći godišnji rast u julu su zabilježile djelatnosti trgovine na malo namještajem, opremom za rasvjetu i električnim aparatima za domaćinstvo (14,9%), te trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo (9,6%).


G05: Kamatne stope i doprinos godišnjoj promjeni ukupnih kredita



Izvor: CBBiH

Ukupni kreditni rast zabilježio je povećanje od 0,5% na mjesečnom nivou. Stabilni rast kredita stanovništvu, na mjesečnom nivou od oko 1%, i dalje značajno doprinosi ukupnom rastu kredita. Nasuprot tome, krediti nefinansijskim preduzećima su u julu zabilježili pad od 0,6% na mjesečnom nivou. Kamatne stope na kredite stanovništvu ostale su približno na nivou šestomjesečnog prosjeka, dok su stope na kredite preduzećima blago porasle.

G06: Kamatne stope i doprinos godišnjoj promjeni ukupnih depozita




Izvor: CBBiH

Ključna determinanta kretanja depozita u julu bilo je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine u inostranstvu, pa je mjesečni rast depozita iznosio 3,2%. Kao posljedica ovoga zaduženja, i njegove kasnije preraspodjele, porasli su depoziti vlada entiteta i depoziti fondova socijalne zaštite, 53% i 20%, respektivno. Depoziti stanovništva još uvijek značajno doprinose rastu ukupnih depozita. Depoziti nefinansijskih privatnih preduzeća rastu sporije, dok depoziti javnih preduzeća i ostalih sektora uglavnom stagniraju.

Nisu zabilježene značajnije promjene u kamatnim stopama na depozite stanovništva, a kamatne stope na depozite nefinansijskih preduzeća su blago smanjene. U posljednja tri mjeseca, kamatne stope na depozite stanovništva ispoljavaju manje oscilacije nego kamatne stope na depozite pravnih lica.


G07: Obaveze i depoziti opšte vlade kod komercijalnih banaka, mjesečne promjene



Izvor: CBBIH

U julu je zabilježen značajan mjesečni rast depozita opšte vlade kod komercijalnih banaka u iznosu od 689,2 miliona KM. Jedan od glavnih razloga za navedeni rast depozita je priliv sredstava po osnovu zaduženja Ministarstva finansija FBiH na međunarodnom tržištu kapitala na Londonskoj berzi u iznosu od 350 miliona eura. Istovremeno, zabilježen je rast obaveza opšte vlade u iznosu od 296,2 miliona KM. Na kraju jula ukupne obaveze sektora opšte vlade kod komercijalnih banaka su iznosile 4,47 milijardi KM, što predstavlja godišnji rast od 27,6% (968,9 miliona KM). Izloženost bankarskog sektora prema sektoru opšte vlade je porasla u odnosu na prethodni period i na kraju jula je iznosila 9,7% ukupne aktive bankarskog sektora.

G08: Primarno tržište petogodišnjih obveznica Federacije Bosne i Hercegovine




Izvor: www.blberza.com

Napomena: Uspješnost emisije je odnos između pristiglih ponuda i planiranog iznosa emisije.

Federacija Bosne i Hercegovine je prvi put u julu ove godine emitovala na Londonskoj berzi petogodišnje obveznice po stopi prinosa do dospeljaća od 5,5%. Emitovana vrijednost obveznica od 350 miliona EUR je u potpunosti otkupljena, a zahvaljujući izuzetno visokoj tražnji. Zbog očekivanog uspjeha ove emisije, Federacija Bosne i Hercegovine nije vršila nove emisije javnog duga na Sarajevskoj berzi (SASE) tokom juna i jula 2025. godine. U julu 2025. godine entitet Republika Srpska nije imao emisije javnog duga.


G09: Mjesečne promjene rezervnog novca i monetarna multiplikacija



Izvor: CBBIH

U julu 2025. godine, rezervni novac je iznosio 15,42 milijarde KM, što predstavlja mjesečni rast od 618,5 miliona KM. Spomenuto povećanje rezervnog novca, zajedno sa snažnim rastom prenosivih depozita u domaćoj valuti i prenosivih i ostalih depozita u stranoj valuti, dovelo je do mjesečnog rasta monetarnih agregata M1 i M2 od 473,4 i 566,9 miliona KM respektivno. Zabilježen snažan rast rezervnog novca u odnosu na nešto umjereniji rast monetarnih agregata je doveo do pada monetarnih multiplikatora za M1 i M2 monetarne agregate na mjesečnom nivou u julu 2025. godine.

G10: Neto devizne rezerve i pokriće valutnog odbora




Izvor: CBBiH

U julu 2025. godine zabilježeno je povećanje neto deviznih rezervi od 549,6 miliona KM, što predstavlja najveće mjesečno povećanje ove stavke od početka 2025. godine. U apsolutnom iznosu, devizne rezerve su na kraju jula 2025. iznosile približno 17,67 milijardi KM. Posmatrano na godišnjem nivou, devizne rezerve su porasle za 1,23 milijarde KM.

Rast deviznih rezervi u julu 2025. godine je bio posljedica pozitivnog salda kupoprodaje KM s bankama i internim deponentima od 552,5 miliona KM i mjesečne promjene u ostalim pozicijama u iznosu od -2,9 miliona KM. Na otplatu vanjskog duga u julu 2025. godine se odnosilo 42,4 miliona KM. Usljed bržeg rasta monetarne pasive od zabilježenog rasta deviznih rezervi, koefficient pokrića valutnog odbora je iznosio 110,15% na kraju jula 2025. godine.

G11: Prosječna sredstva na računu rezervi kod CBBiH i implicitna stopa obavezne rezerve




Izvor: CBBiH

U julu 2025. godine prosječna osnovica za obračun obavezne rezerve iznosila je 37,11 milijardi KM, što predstavlja mjesečni rast od 365,3 miliona KM. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, osnovica je povećana za približno 2,74 milijarde KM.

Prosječno stanje računa obavezne rezerve u julu iznosilo je 5,75 milijardi KM, od čega se 3,71 milijardi KM odnosilo na iznos obavezne rezerve, dok je 2,04 milijarde KM predstavljalo višak iznad propisane obaveze. Višak iznad obavezne rezerve je u julu zabilježio mjesečni rast od 137,1 milion KM.

U skladu s navedenim kretanjima na računima rezervi, implicitna stopa obavezne rezerve porasla je za 32 bazna poena, te je na kraju jula iznosila 15,51%. Istovremeno, stopa obavezne rezerve i naknada na sredstva na računima rezervi ostale su nepromijenjene u posmatranom periodu.


G12: Mjesečne promjene indirektnih poreza



Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje


U julu je zabilježen mjesečni rast neto naplate prihoda od indirektnih poreza (6,8%). Navedeni rast je prvenstveno odraz ostvarenog uvoza (uvoz u velikoj mjeri utiče na rast naplate PDV-a i carina), ali i zbog značajnog rasta prihoda od turizma. U julu su povrati bili za 5,8% viši u odnosu na prethodni mjesec. Navedeni rast neto prihoda u julu dolazi od svih kategorija indirektnih poreza. Najizraženiji mjesečni rast prihoda je zabilježen kod glavne vrste poreza, PDV-a (46,2 miliona KM). U kumulativu, za sedam mjeseci tekuće godine neto prihodi od indirektnih poreza su iznosili 5,58 milijardi KM, što predstavlja rast od 277,4 miliona KM (5,2%) na godišnjem nivou.

G13: Otplata vanjskog duga sektora opšte vlade




Za drugu polovinu 2025. godine planirana je otplata vanjskog duga sektora opšte vlade u iznosu od 493 miliona KM, što je za 81 milion KM ili 14,1% manje u odnosu na iznos servisiranog duga u drugoj polovini 2024. godine. U julu je iznos servisiranog duga bio 117,5 miliona KM ili 12,8% izraženo u % prihoda od indirektnih poreza. Najveći dio otplate izvršen je u prvoj polovini godine, kada je otplaćeno oko 700 miliona KM, što je imalo i najveći uticaj na devizne rezerve.

G14: Godišnja promjena obima industrijske proizvodnje i PMI indeks u proizvodnom sektoru, u eurozoni




U eurozoni, obim industrijske proizvodnje je u julu zabilježio godišnji rast (2,2%), šesti mjesec u nizu. Djelatnost prerađivačke industrije je također zabilježila godišnji rast obima proizvodnje u julu (2,1%), dok je proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom zabilježila godišnji pad od 1,1%. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupama, najveći godišnji rast obima industrijske proizvodnje zabilježila je grupa netrajnih proizvoda za široku potrošnju (6,6%). S druge strane, grupa intermedijarnih proizvoda zabilježila je godišnji pad proizvodnje (0,9%), četvrti mjesec u nizu. Iako indeks menadžera nabavke PMI za proizvodni sektor i dalje bilježi vrijednost nešto ispod praga od 50, navedeni indeks zabilježio je najveću vrijednost u posljednje tri godine, što također ukazuje na stabilizaciju proizvodnog sektora.

G15: Godišnje promjene obima industrijske proizvodnje po djelatnostima u BiH, izvorni indeksi



U julu je obim industrijske proizvodnje zabilježio godišnji pad od 4,1%, kao posljedica pada obima proizvodnje u svim djelatnostima: rudarstvo (10,5%), prerađivačka industrija (1,4%), te proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom (12,0%). Za prvih sedam mjeseci 2025. godine obim industrijske proizvodnje zabilježio je godišnji pad od 1,7%. Od najznačajnijih industrija unutar prerađivačke industrije, proizvodnja baznih metala je u julu zabilježila najsnažniji godišnji pad obima proizvodnje (19,3%). S druge strane, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda zabilježila je godišnji rast obima proizvodnje od 7,3%. Posmatrajući po glavnim grupama, najizraženiji godišnji pad obima proizvodnje zabilježila je grupa trajnih proizvoda za široku potrošnju (36,4%), dok je grupa kapitalnih proizvoda zabilježila najveći godišnji rast proizvodnje, od 8,2%.


G16: Izvoz prema glavnim grupama proizvoda, godišnje promjene



Izvor: BHAS

Izvoz robe iz BiH u julu 2025. godine je realizovan u vrijednosti od 1,47 milijardi KM, što predstavlja rast od 5,2% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Godišnji rast vrijednosti izvoza robe je posljedica rasta izvoza skoro svih izvozno značajnih grupa proizvoda. Izvoz proizvoda mineralnog porijekla (najvećim dijelom električne energije) u julu je zabilježio godišnji rast od 53,1%, što je djelimično posljedica baznog efekta. Hemijski proizvodi su zabilježili godišnji rast izvoza od 6,6%, mašine i aparati 4,0% i bazni metali 3,9%. Izvoz namještaja je bio neznatno ispod prošlogodišnjeg nivoa zabilježivši pad od 0,4%.


G17: Uvoz prema glavnim grupama proizvoda, godišnje promjene



Izvor: CBBiH

Uvoz robe u BiH u julu 2025. godine zabilježen je u vrijednosti od 2,67 milijardi KM, što predstavlja godišnji rast od 4,2%. Najveći doprinos rastu uvoza zabilježen je kod uvoza transportnih sredstava (godišnji rast od 11,8%), prehrambenih prerađevina (9,9%) i baznih metala (1,7%). S druge strane, uvoz mašina i aparata je zabilježio godišnji pad vrijednosti od 1,7% kao i uvoz proizvoda mineralnog porijekla (pad od 1,0%), od čega se najveći dio odnosi na uvoz nafte i naftnih derivata.

G18: Godišnje promjene u deviznom kursu KM



Izvor: CBBiH

Nominalni efektivni kurs KM je u junu 2025. godine zabilježio aprecijaciju od 2,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kretanje NEER-a je najvećim dijelom uzrokovano kretanjem EUR naše sidrene valute prema valutama zemalja najznačajnijih trgovinskih partnera, među kojima je KM zabilježila nominalnu godišnju aprecijaciju prema turskoj liri (32,3%), američkom dolaru (9,5%) i kineskom juanu (8,0%), dok je zabilježena deprecijacija prema švicarskom franku (3,0%) i poljskoj zloti (1,5%). Realni efektivni kurs, gdje je indeks potrošačkih cijena korišten kao deflator, u junu je zabilježio godišnju aprecijaciju od 2,8%. REER CPI treći mjesec u nizu bilježi godišnju aprecijaciju koja je, pored nominalne aprecijacije, posljedica i viših stopa inflacije u BiH u junu (4,6%) u odnosu na zemlje glavne trgovinske partnere: Italiju (1,8%), Njemačku (2,0%), Austriju (3,2%) i Hrvatsku (4,4%).

STATISTIČKI DODATAK

T01: Glavni ekonomski indikatori.....	13
T02: Kupovina i prodaja KM.....	14
T03: Devizne rezerve CBBiH.....	15
T04: Monetarni agregati	16
T05: Monetarni pregled	17
T06: Bilans stanja CBBiH	19
T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH.....	20
T08: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka	22
T09: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka	23
T10: Sektorska struktura depozita kod komercijalnih banaka	24
T11: Sektorska struktura kredita kod komercijalnih banaka	25
T12: Kamatne stope na kredite stanovništvu	26
T13: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima.....	27
T14: Kamatne stope na depozite stanovništva i nefinansijskih preduzeća.....	28
T15: Prosječne obavezne rezerve.....	29
T16: Indeks industrijske proizvodnje BiH	30
T17: Indeks potrošačkih cijena za BiH	31
T18: Platni bilans BiH	32
T19: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)	33
T20: Vanjskotrgovinska razmjena BiH	34
T21: Izvoz robe po zemljama destinacije	35
T22: Uvoz robe po zemljama porijekla	36
T23: Pregled prosječnih srednjih kurseva KM	37

Napomena: Kratka metodološka objašnjenja se nalaze ispod svake tabele, dok su opširnija dostupna na www.cbbh.ba

Napomena uz tabele 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

Od 1. jula 2017. godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom 2017. godine, a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine.

Revidirani podaci za period januar 2006. – novembar 2015. godine su bazirani na aktivnom podbilansu banaka s većinskim državnim kapitalom iz Federacije BiH, pri čemu je isključen pasivni podbilans. Kroz ovu dopunu statistike korisnicima se pruža veća analitička korisnost podataka i objektivni pokazatelji o trenutnom poslovanju banaka u BiH. Pasivni podbilans sadrži obaveze po inostranim kreditima i staroj deviznoj štednji građana do 31. marta 1992. godine, i ne odslikava aktuelno poslovanje banke, te će ovaj podbilans u procesu privatizacije preuzeti Ministarstvo finansija FBiH u skladu sa Zakonom o početnom bilansu banaka i Zakonom o privatizaciji, kao što je urađeno za prethodno privatizirane banke. Izvršena revizija je u najvećoj mjeri uticala na smanjenje kredita javnim preduzećima u stranoj valuti, smanjenje strane pasive, na smanjenje ostalih stavki aktive i pasive po osnovu stare devizne štednje, a u znatno manjim iznosima na stavke kredita vladi entiteta, fiksnu aktivu, depozite nerezidenata, dionice i kapital.

Podaci o „punom“ bilansu, s uključenim pasivnim podbilansom, korisnicima su još uvijek dostupni na: http://statistics.cbbh.ba:4444/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs.aspx

U novembru 2014. godine, dvije banke su izvršile prodaju i prenos dijela kreditnog portfolija, što je za efekat imalo povećanje rezervi kod monetarnih vlasti u ukupnom iznosu od 64 miliona KM i smanjenja sljedećih stavki: potraživanja od privatnih preduzeća za 260 miliona KM, strane pasive za 101 milion KM i ostalih stavki (neto) za 95 miliona KM.

Zbog primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda u finansijskim izvještajima banaka Federacije BiH i prenosa novčanih tokova u decembarskim podacima za 2011. godinu, došlo je do sljedećih promjena, na strani aktive: smanjenja kredita za 155 miliona KM, povećanja ostale aktive za 10 miliona KM, na strani pasive: smanjenja obaveza prema nerezidentima u iznosu od 624 miliona KM, povećanja rezervisanja za kreditne gubitke za 472 miliona KM i povećanja ostale pasive za sedam miliona KM.

U februaru 2011. godine jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju depozita u iznosu od oko 80 miliona KM, s depozita javnih preduzeća na depozite vlade entiteta, u skladu s preporukama MMF-a.

Po nalogu Agencije za bankarstvo FBiH, u junu 2010. godine jedna banka je izvršila preknjižavanje oko 300 miliona KM potraživanja po osnovu vrijednosnih papira od domaćih institucionalnih sektora na potraživanja od nerezidenata. U decembru 2010. godine ista banka je izvršila retroaktivno ovu ispravku u odgovarajućim iznosima za period od augusta 2009. godine, kada je greška nastala, do maja 2010. godine. Navedena ispravka se odrazila na porast strane aktive i pad ostalih stavki neto.

Jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju finansijskih instrumenata u okviru strane aktive za period januar - august 2010. u iznosu od oko 40 miliona KM. Potraživanja od nerezidenata po osnovu kredita reklasifikovana su u potraživanja od nerezidenata po osnovu vrijednosnih papira, što se odrazilo na promjene unutar kratkoročne i dugoročne strane aktive.

Po nalogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, jedna banka je izvršila reklasifikaciju finansijskih instrumenata na strani pasive za period septembar 2008. - novembar 2010. tj. smanjenje oročenih i štednih depozita nebankarskih finansijskih institucija i sektora vlade, a povećanje kredita od navedenih sektora, respektivno u odgovarajućim iznosima, po mjesecima, u rasponu od 50 - 150 miliona KM.

U skladu s novom regulativom Agencije za bankarstvo RS, objavljenoj u Sl. glasniku RS br. 136/10, kojom je propisan novi način knjigovodstvenog evidentiranja potraživanja klasifikovanih u kategoriju «E», obračuna i knjigovodstvenog evidentiranja kamate po nekvalitetnoj aktivi, te obračuna opštih i posebnih rezervisanja, banke iz RS-a su u podacima za decembar 2010. godine izvršile primjenu navedene regulative, prenosom navedenih pozicija iz vanbilansne evidencije u bilans. Ispravka se odrazila na strani aktive, na porast kredita u iznosu od 144 miliona KM, porast dospjelih kamata u iznosu od 36 miliona KM, a na strani pasive, na porast rezervisanja za kreditne gubitke u iznosu od 180 miliona KM u okviru računa kapitala.

T01: Glavni ekonomski indikatori

	Promjene u odnosu na			
	07.2025.	06.2025.	12.2024.	07.2024.
FINANSIJSKI SEKTOR	u milionima KM			
Monetarni sektor				
Novčana masa M2	40.486	1,4%	3,5%	8,4%
Devizne rezerve	17.665	3,2%	0,2%	7,5%
Prosječno stanje računa rezervi kod CBBiH	5.755	3,1%	-3,5%	0,8%
Bankarski sektor				
Ukupni krediti	27.467	0,5%	6,4%	9,8%
Ukupni depoziti	35.643	3,2%	5,2%	9,6%
Nebankarski sektor				
Promet na BLSE	3,9	-95,2%	-95,6%	-70,4%
Promet na SASE	1,5	-65,9%	-99,4%	-82,6%
Promet u BPRV-u	2.530	9,3%	1,9%	8,8%
Promet u žirokliringu	15.322	10,9%	-9,5%	10,8%
Berzanski indeksi				
	u bodovima			
BIRS	853	0,4%	-7,2%	-2,6%
SASX 30	2.725	0,9%	23,1%	39,4%
REALNI SEKTOR	u osobama			
Potrošačke cijene - BiH		0,2%	3,1%	4,8%
Industrijska proizvodnja - BiH		2,7%	0,9%	-4,1%
Broj nezaposlenih - BiH	320.940	1,3%	0,1%	-2,4%
VANJSKI SEKTOR	u milionima KM			
		Promjene u odnosu na		
		06.2025.	12.2024.	07.2024.
Uvoz	2.671	8,9%	10,4%	4,2%
Izvoz	1.467	7,5%	16,0%	5,2%
JAVNE FINANSIJE	u milionima KM			
Neto indirektni porezi	920,3	6,8%	8,0%	2,2%
PDV	601	8,3%	7,0%	5,9%
Akcize	186	0,4%	9,8%	-9,4%
Carine	57,0	11,8%	5,6%	9,4%

T02: Kupovina i prodaja KM					u hiljadama KM
Godina	Mjesec	Prodaja	Kupovina	Saldo	Kumulativ salda
1	2	3	4	5=(3-4)	6
2015.		5.470.552	4.699.060	771.492	7.599.818
2016.		7.485.849	6.622.039	863.811	8.463.629
2017.		8.476.378	7.421.186	1.055.192	9.518.821
2018.		10.792.432	9.780.514	1.011.918	10.530.740
2019.		11.385.556	10.533.525	852.031	11.382.771
2020.		11.344.462	10.184.558	1.159.904	12.542.676
2021.		9.872.890	7.399.673	2.473.217	15.015.893
2022.		6.291.277	6.075.689	215.588	15.231.481
2023.		10.891.324	11.128.647	-237.323	14.994.158
2024.		16.579.730	16.327.122	252.608	15.246.766
2024.	07.	1.308.750	1.433.509	-124.759	14.579.825
	08.	1.589.906	1.394.415	195.492	14.775.316
	09.	1.434.881	1.279.883	154.998	14.930.314
	10.	1.690.986	1.608.684	82.302	15.012.616
	11.	1.529.848	1.561.822	-31.974	14.980.641
	12.	1.792.977	1.526.852	266.125	15.246.766
2025.	01.	1.588.454	1.863.306	-274.853	14.971.913
	02.	1.480.038	1.660.325	-180.287	14.791.626
	03.	1.549.835	1.696.403	-146.568	14.579.744
	04.	1.779.421	1.682.344	97.077	14.823.388
	05.	1.412.887	1.581.252	-168.365	14.655.023
	06.	1.662.479	1.465.921	196.558	14.851.581
	07.	2.149.604	1.597.140	552.465	15.404.046

T03: Devizne rezerve CBBiH

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Zlato	Držanje SDR	Bruto devizne rezerve					Neto devizne rezerve	Monetarna pasiva	Neto strana aktiva CBBiH
				Strana valuta u trezoru CBBiH	Depoziti kod nerezidentnih banaka	Ostalo	Investicije u vrijednosne papire	9=3+...+8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+...+8	10	11	12=10-11
2015.	12.	182,3	3,8	128,5	1.003,6	0,0	7.288,1	8.606,3	8.605,0	8.064,6	540,4
2016.	12.	205,1	2,6	194,8	2.970,4	0,0	6.158,2	9.531,1	9.529,0	8.926,3	602,6
2017.	12.	203,9	1,5	236,4	2.698,6	0,0	7.416,1	10.556,6	10.555,0	9.977,1	577,8
2018.	12.	210,0	2,2	274,1	2.911,4	0,0	8.225,4	11.623,2	11.621,4	10.983,3	638,1
2019.	12.	254,1	0,2	322,6	3.102,8	0,0	8.917,4	12.597,1	12.595,4	11.824,2	771,2
2020.	12.	291,6	0,9	142,2	3.832,1	0,0	9.601,3	13.868,0	13.866,3	12.970,6	895,7
2021.	12.	302,0	1,9	469,6	3.945,1	0,0	11.629,6	16.348,1	16.345,8	15.573,0	772,8
2022.	12.	160,0	0,1	572,0	8.273,2	0,0	7.060,5	16.065,9	16.063,3	15.611,7	451,5
2023.	12.	175,5	2,1	455,2	8.326,6	0,0	7.330,6	16.289,9	16.287,4	15.401,2	886,2
2024.	12.	555,2	4,8	526,0	6.786,2	0,0	9.768,7	17.640,9	17.638,4	16.274,7	1.363,7
2024.	07.	212,3	19,7	463,9	6.721,6	0,0	9.016,0	16.433,6	16.430,7	15.308,6	1.122,1
	08.	212,7	3,6	464,0	6.900,0	0,0	9.100,7	16.681,1	16.678,4	15.505,9	1.172,5
	09.	222,1	3,6	464,0	7.201,5	0,0	8.973,8	16.865,0	16.862,7	15.619,4	1.243,3
	10.	236,7	18,4	463,9	6.877,3	0,0	9.443,4	17.039,6	17.037,1	15.761,4	1.275,7
	11.	235,6	4,7	463,9	6.837,4	0,0	9.665,5	17.207,0	17.204,1	15.861,0	1.343,1
	12.	555,2	4,8	526,0	6.786,2	0,0	9.768,7	17.640,9	17.638,4	16.274,7	1.363,7
2025.	01.	592,1	16,8	466,6	6.083,3	0,0	10.096,6	17.255,4	17.252,4	15.822,7	1.429,6
	02.	603,6	5,5	466,5	5.835,1	0,0	10.117,5	17.028,1	17.025,4	15.549,6	1.475,7
	03.	632,4	5,4	465,2	5.658,9	0,0	10.141,1	16.903,1	16.900,6	15.378,5	1.522,1
	04.	635,8	14,6	465,1	5.763,9	0,0	10.202,0	17.081,5	17.076,4	15.486,6	1.589,8
	05.	635,0	5,6	467,2	5.760,4	0,0	10.063,2	16.931,4	16.926,5	15.318,4	1.608,0
	06.	613,9	5,5	468,8	5.820,8	0,0	10.209,1	17.118,2	17.115,9	15.520,0	1.595,9
	07.	631,4	14,1	470,6	6.157,1	0,0	10.394,6	17.667,8	17.665,5	16.038,0	1.627,5

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Bruto devizne rezerve čine stanja bilansnih pozicija kratkoročne strane aktive CBBiH (zlato, raspolaganje CBBiH SDR, devize u trezoru CBBiH, prenosivi depoziti u stranoj valuti kod nerezidentnih banaka i ostalo) i investiranja u vrijednosne papire od jula 2006. godine po odluci Investicionog komiteta CBBiH. Neto devizne rezerve predstavljaju razliku između bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima. Monetarnu pasivu CBBiH čine novac izvan monetarnih vlasti i depoziti rezidenata kod monetarnih vlasti. Neto strana aktiva CBBiH predstavlja razliku između neto deviznih rezervi i monetarne pasive CBBiH.

T04: Monetarni agregati

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti banaka kod monetarnih vlasti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti	Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti	Rezervni novac	M1	QM	M2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5	12=6+7	13=8+9+10	14=12+13
2015.	12.	3.499,5	4.063,5	51,7	3.055,3	5.125,6	3.562,6	1.360,4	5.543,3	7.614,7	8.180,9	10.466,3	18.647,2
2016.	12.	4.066,8	4.269,1	52,0	3.401,2	5.899,8	3.883,0	1.535,6	5.478,0	8.387,9	9.301,0	10.896,6	20.197,6
2017.	12.	4.319,4	5.033,1	76,1	3.648,1	6.924,4	4.091,6	1.816,2	5.636,1	9.428,5	10.572,5	11.543,8	22.116,3
2018.	12.	4.750,6	5.523,3	125,5	3.978,6	8.166,4	4.302,2	1.961,4	5.782,4	10.399,4	12.145,1	12.046,0	24.191,1
2019.	12.	5.199,9	5.743,6	176,6	4.330,1	8.921,1	2.998,0	2.490,3	7.593,2	11.120,2	13.251,2	13.081,5	26.332,7
2020.	12.	6.172,5	5.901,1	231,8	5.043,4	10.011,8	3.034,7	2.902,5	7.256,6	12.305,4	15.055,2	13.193,8	28.249,0
2021.	12.	6.923,8	7.219,6	304,9	5.540,0	12.387,6	3.044,2	3.300,1	7.243,8	14.448,3	17.927,5	13.588,1	31.515,6
2022.	12.	7.436,1	7.217,4	272,7	6.126,2	13.752,5	2.878,7	3.583,9	6.898,8	14.926,2	19.878,6	13.361,3	33.240,0
2023.	12.	7.565,1	7.083,2	16,9	6.550,5	15.064,1	2.891,3	3.974,6	7.310,3	14.665,2	21.614,6	14.176,2	35.790,8
2024.	12.	7.959,2	7.455,4	15,3	6.873,2	17.237,0	3.170,0	4.083,5	7.768,8	15.429,9	24.110,2	15.022,2	39.132,4
2024.	07.	7.969,2	6.500,0	13,2	6.791,3	15.971,5	2.981,5	4.127,9	7.484,8	14.482,4	22.762,8	14.594,2	37.357,0
	08.	8.036,0	6.663,0	11,9	6.863,7	16.208,8	3.022,6	4.047,8	7.503,9	14.710,9	23.072,5	14.574,3	37.646,8
	09.	8.006,8	6.809,7	13,4	6.804,6	16.408,7	3.076,7	4.065,6	7.554,1	14.829,9	23.213,3	14.696,3	37.909,6
	10.	7.989,3	6.897,7	33,2	6.789,9	16.502,9	3.115,2	3.982,3	7.678,9	14.920,2	23.292,9	14.776,5	38.069,3
	11.	7.975,2	7.037,8	11,0	6.800,2	16.574,7	3.107,6	4.070,8	7.722,0	15.024,1	23.374,8	14.900,4	38.275,2
	12.	7.959,2	7.455,4	15,3	6.873,2	17.237,0	3.170,0	4.083,5	7.768,8	15.429,9	24.110,2	15.022,2	39.132,4
2025.	01.	7.714,4	7.290,6	30,7	6.679,0	17.122,1	3.244,0	4.090,3	7.803,5	15.035,7	23.801,1	15.137,8	38.938,9
	02.	7.739,4	7.000,8	10,0	6.744,8	17.167,7	3.307,5	4.082,7	7.708,9	14.750,2	23.912,5	15.099,1	39.011,5
	03.	7.930,9	6.719,0	12,4	6.935,8	17.092,2	3.372,5	4.057,4	7.603,0	14.662,3	24.028,1	15.032,9	39.061,0
	04.	8.059,0	6.696,6	30,1	6.987,0	17.270,1	3.574,4	4.168,7	7.525,9	14.785,7	24.257,1	15.269,1	39.526,2
	05.	8.084,2	6.506,6	13,7	7.033,4	17.355,7	3.607,1	4.171,7	7.417,0	14.604,5	24.389,1	15.195,7	39.584,8
	06.	8.149,8	6.637,1	17,7	7.052,2	17.560,5	3.687,3	4.206,8	7.412,5	14.804,5	24.612,7	15.306,6	39.919,3
	07.	8.272,2	7.115,1	35,7	7.210,4	17.875,7	3.625,6	4.284,0	7.490,5	15.423,0	25.086,2	15.400,0	40.486,2

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Gotovina izvan monetarnih vlasti je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH i predstavlja gotov novac izvan centralne banke (monetarnih vlasti). Depoziti komercijalnih banaka predstavljaju sredstva komercijalnih banaka na računima kod CBBiH. Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti predstavljaju depozite drugih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Fondovi socijalne sigurnosti/zaštite na entitetskom nivou (iz Federacije BiH: Fond PIO, Fond zdravstva Federacije BiH, Fond za zapošljavanje Federacije BiH, a iz Republike Srpske: Fond penzijsko-invalidskog osiguranja RS, Fond zdravstva RS, Fond za zapošljavanje RS i Fond za dječiju zaštitu RS) klasifikovani su na nivou centralne vlade. Gotovina izvan banaka je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6) i predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka. Prenosivi ili transferabilni depoziti u domaćoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5) i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Ostali depoziti u domaćoj valuti, prenosivi i ostali depoziti u stranoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5), i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) je u cijelosti preuzet iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6), a čine ga gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Prema nacionalnoj definiciji, novčanu masu čine svi prenosivi i ostali depoziti domaćih nebankarskih i nevladinih sektora, kao i sektora lokalne vlade u domaćoj i stranoj valuti. Depoziti entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite priključeni su centralnoj vladi na entitetskom nivou i time isključeni iz Novčane mase ili Monetarnih agregata. Monetarni agregat M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Monetarni agregat QM je definisan kao istoimena pozicija u Monetarnom pregledu (tabela 5) i obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM.

T05: Monetarni pregled

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA												
Neto strana aktiva					Potraživanja od domaćih sektora							Ukupno
Godina	Mjesec	Strana aktiva	Strana pasiva	5 = 3+4	Potraživanja od centralne vlade (neto)	Potraživanja od kantona i opština	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	12 = 6+...+11	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9	10	11	12 = 6+...+11	13 = 5+12
2015.	12.	11.107,9	-2.614,6	8.493,3	160,1	537,2	400,0	7.452,6	74,6	7.875,3	16.499,8	24.993,1
2016.	12.	12.199,0	-2.476,4	9.722,6	101,8	517,8	375,6	7.743,9	67,2	8.155,8	16.962,0	26.684,6
2017.	12.	13.372,4	-2.589,5	10.782,9	-148,7	511,5	406,2	8.354,5	96,5	8.689,3	17.909,4	28.692,2
2018.	12.	15.505,5	-3.041,1	12.464,4	-464,7	496,0	428,0	8.654,6	136,8	9.306,3	18.556,9	31.021,4
2019.	12.	17.069,9	-3.120,0	13.949,9	-679,3	506,7	509,3	9.070,9	152,2	10.024,9	19.584,7	33.534,6
2020.	12.	18.340,2	-2.326,3	16.013,9	-236,3	538,1	540,8	8.618,1	155,0	9.937,9	19.553,6	35.567,5
2021.	12.	21.065,4	-1.949,0	19.116,3	-804,4	583,5	532,3	8.812,6	164,1	10.478,3	19.766,3	38.882,7
2022.	12.	21.084,4	-1.813,4	19.271,1	-509,1	592,0	652,8	9.197,6	180,2	11.027,6	21.141,1	40.412,2
2023.	12.	22.027,1	-1.492,6	20.534,4	125,1	645,6	644,9	9.828,3	231,8	11.847,1	23.322,8	43.857,2
2024.	12.	24.234,1	-1.949,7	22.284,4	630,9	749,8	734,5	10.713,4	300,1	12.932,8	26.061,4	48.345,9
2024.	07.	23.126,7	-1.844,8	21.281,9	19,3	679,7	620,1	10.503,8	268,8	12.550,9	24.642,5	45.924,4
	08.	23.364,5	-1.846,4	21.518,1	105,3	684,9	603,9	10.482,7	268,8	12.639,3	24.784,9	46.303,0
	09.	23.532,2	-1.867,1	21.665,0	220,9	690,8	609,2	10.542,4	304,7	12.718,5	25.086,6	46.751,6
	10.	23.700,0	-1.881,7	21.818,3	194,9	736,6	595,8	10.576,9	264,0	12.809,9	25.178,2	46.996,5
	11.	23.965,0	-1.942,6	22.022,4	169,2	753,1	612,2	10.650,6	287,3	12.882,5	25.354,9	47.377,2
	12.	24.234,1	-1.949,7	22.284,4	630,9	749,8	734,5	10.713,4	300,1	12.932,8	26.061,4	48.345,9
2025.	01.	24.013,6	-1.901,1	22.112,4	680,6	738,2	719,4	10.628,8	311,8	12.969,2	26.048,0	48.160,4
	02.	23.857,9	-1.944,7	21.913,2	795,2	734,3	682,6	10.815,4	301,6	13.072,6	26.401,7	48.314,9
	03.	23.648,2	-1.926,0	21.722,2	891,9	739,1	669,9	10.995,0	311,9	13.251,3	26.859,1	48.581,4
	04.	23.942,9	-1.950,5	21.992,4	826,9	733,8	709,1	11.078,3	306,4	13.417,7	27.072,1	49.064,5
	05.	23.676,6	-1.941,0	21.735,6	929,6	733,3	735,9	11.145,9	317,0	13.581,8	27.443,5	49.179,1
	06.	23.759,7	-1.994,7	21.765,0	1.018,8	729,0	725,9	11.285,6	322,4	13.725,9	27.807,5	49.572,5
	07.	24.617,7	-2.037,9	22.579,8	695,8	725,0	774,8	11.171,2	341,5	13.900,6	27.608,9	50.188,7

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Monetarni pregled prikazuje konsolidovane podatke Bilansa stanja CBBiH - monetarnih vlasti (tabela 6) i Konsolidovanog bilansa komercijalnih banaka BiH (tabela 7). Neto strana aktiva predstavlja razliku između zbira stranih aktiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH i zbira stranih pasiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH. Domaći krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih domaćih sektora, uz napomenu da su potraživanja od centralne vlade iskazana u neto iznosu, tj. umanjena za depozite centralne vlade kod CBBiH i kod komercijalnih banaka BiH. Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prema novoj metodologiji, fondovi socijalne sigurnosti/zaštite se klasifikuju na nivou centralne vlade kao entitetski vanbudžetski fondovi, što se direktno odražava na podatke o neto potraživanjima od centralne vlade u Monetarnom pregledu.

T05: Monetarni pregled

na kraju perioda, u milionima KM

PASIVA														
Novčana masa (M2)														
Novac (M1)					Kvazi-novac (QM)									
Godina	Mjesec	Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti		Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti			Vrijednosni papiri	Kredit	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9	11	12	13	14	15=10+...+14
2015.	12.	3.055,3	5.125,6	8.180,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	10.466,3	18.647,2	8,0	599,2	4.148,0	1.590,7	24.993,1
2016.	12.	3.401,2	5.899,8	9.301,0	1.535,6	3.883,0	5.478,0	10.896,6	20.197,6	8,0	510,0	4.440,4	1.528,6	26.684,6
2017.	12.	3.648,1	6.924,4	10.572,5	1.816,2	4.091,6	5.636,1	11.543,8	22.116,3	8,0	460,0	4.659,5	1.448,4	28.692,2
2018.	12.	3.978,6	8.166,4	12.145,1	1.961,4	4.302,2	5.782,4	12.046,0	24.191,1	8,0	467,5	4.848,9	1.505,9	31.021,4
2019.	12.	4.330,1	8.921,1	13.251,2	2.490,3	2.998,0	7.593,2	13.081,5	26.332,7	8,0	532,4	5.224,6	1.436,9	33.534,6
2020.	12.	5.043,4	10.011,8	15.055,2	2.902,5	3.034,7	7.256,6	13.193,8	28.249,0	0,0	606,7	5.306,9	1.404,9	35.567,5
2021.	12.	5.540,0	12.387,6	17.927,5	3.300,1	3.044,2	7.243,8	13.588,1	31.515,6	0,0	638,5	5.287,3	1.441,4	38.882,7
2022.	12.	6.126,2	13.752,5	19.878,6	3.583,9	2.878,7	6.898,8	13.361,3	33.240,0	0,0	622,8	5.208,0	1.341,4	40.412,2
2023.	12.	6.550,5	15.064,1	21.614,6	3.974,6	2.891,3	7.310,3	14.176,2	35.790,8	3,7	643,4	6.012,6	1.406,7	43.857,2
2024.	12.	6.873,2	17.237,0	24.110,2	4.083,5	3.170,0	7.768,8	15.022,2	39.132,4	3,4	608,0	7.032,2	1.569,9	48.345,9
2024.	07.	6.791,3	15.971,5	22.762,8	4.127,9	2.981,5	7.484,8	14.594,2	37.357,0	3,4	663,9	6.705,4	1.194,8	45.924,4
	08.	6.863,7	16.208,8	23.072,5	4.047,8	3.022,6	7.503,9	14.574,3	37.646,8	3,4	664,3	6.837,5	1.150,9	46.303,0
	09.	6.804,6	16.408,7	23.213,3	4.065,6	3.076,7	7.554,1	14.696,3	37.909,6	3,4	606,7	7.026,3	1.205,6	46.751,6
	10.	6.789,9	16.502,9	23.292,9	3.982,3	3.115,2	7.678,9	14.776,5	38.069,3	3,4	607,6	7.133,6	1.182,6	46.996,5
	11.	6.800,2	16.574,7	23.374,8	4.070,8	3.107,6	7.722,0	14.900,4	38.275,2	3,4	608,2	7.268,5	1.221,9	47.377,2
	12.	6.873,2	17.237,0	24.110,2	4.083,5	3.170,0	7.768,8	15.022,2	39.132,4	3,4	608,0	7.032,2	1.569,9	48.345,9
2025.	01.	6.679,0	17.122,1	23.801,1	4.090,3	3.244,0	7.803,5	15.137,8	38.938,9	3,4	604,0	7.145,1	1.469,0	48.160,4
	02.	6.744,8	17.167,7	23.912,5	4.082,7	3.307,5	7.708,9	15.099,1	39.011,5	3,4	597,9	7.285,5	1.416,6	48.314,9
	03.	6.935,8	17.092,2	24.028,1	4.057,4	3.372,5	7.603,0	15.032,9	39.061,0	63,4	600,5	7.384,2	1.472,3	48.581,4
	04.	6.987,0	17.270,1	24.257,1	4.168,7	3.574,4	7.525,9	15.269,1	39.526,2	63,4	601,3	7.483,1	1.390,5	49.064,5
	05.	7.033,4	17.355,7	24.389,1	4.171,7	3.607,1	7.417,0	15.195,7	39.584,8	63,4	599,4	7.529,5	1.402,0	49.179,1
	06.	7.052,2	17.560,5	24.612,7	4.206,8	3.687,3	7.412,5	15.306,6	39.919,3	63,4	601,7	7.587,3	1.400,8	49.572,5
	07.	7.210,4	17.875,7	25.086,2	4.284,0	3.625,6	7.490,5	15.400,0	40.486,2	63,4	600,6	7.701,0	1.337,5	50.188,7

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Novac M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Kvazi-novac QM obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM. Ostalu pasivu čine vrijednosni papiri, kredit, dionice i drugi kapital i ostale stavke (neto). Prema novoj metodologiji, kao posebni finansijski instrumenti na strani pasive se iskazuju krediti (uz koje se dodaje obračunata kamata), kao i dionice i drugi kapital. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. U ostale stavke (neto) su takođe uključeni i ograničeni depoziti, protivstavke fondova i vladini fondovi za kreditiranje.

T06: Bilans stanja CBBiH

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA					PASIVA								
Godina	Mjesec	Strana aktiva	Potraživanja od domaćih sektora	Ukupno	Rezervni novac				Strana pasiva	Depoziti centralne vlade	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
					Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti komercijalnih banaka kod monetarnih vlasti	Depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti	Ukupno					
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13	14=9+...+13
2015.	12.	8.634,1	1,5	8.635,7	3.499,5	4.063,5	51,7	7.614,7	1,3	449,9	593,7	-24,0	8.635,7
2016.	12.	9.559,0	1,5	9.560,4	4.066,8	4.269,1	52,0	8.387,9	2,2	538,4	667,4	-35,5	9.560,4
2017.	12.	10.584,4	2,2	10.586,6	4.319,4	5.033,1	76,1	9.428,5	1,6	548,6	652,6	-44,8	10.586,6
2018.	12.	11.651,0	2,1	11.653,1	4.750,6	5.523,3	125,5	10.399,4	1,8	583,9	719,8	-51,8	11.653,1
2019.	12.	12.624,9	2,2	12.627,1	5.199,9	5.743,6	176,6	11.120,2	1,7	704,0	856,5	-55,4	12.627,1
2020.	12.	13.895,8	2,0	13.897,9	6.172,5	5.901,1	231,8	12.305,4	1,7	665,2	982,3	-56,8	13.897,9
2021.	12.	16.376,0	2,6	16.378,5	6.923,8	7.219,6	304,9	14.448,3	2,3	1.124,7	861,4	-58,3	16.378,5
2022.	12.	16.093,7	2,8	16.096,5	7.436,1	7.217,4	272,7	14.926,2	2,6	685,5	545,4	-63,3	16.096,5
2023.	12.	16.317,7	2,8	16.320,5	7.565,1	7.083,2	16,9	14.665,2	2,5	736,0	911,3	5,5	16.320,5
2024.	12.	17.668,7	2,9	17.671,6	7.959,2	7.455,4	15,3	15.429,9	2,5	844,8	1.198,2	196,2	17.671,6
2024.	07.	16.461,4	2,1	16.463,4	7.969,2	6.500,0	13,2	14.482,4	2,8	826,2	1.213,2	-61,2	16.463,4
	08.	16.708,9	2,2	16.711,1	8.036,0	6.663,0	11,9	14.710,9	2,7	795,0	1.262,7	-60,2	16.711,1
	09.	16.892,9	2,4	16.895,3	8.006,8	6.809,7	13,4	14.829,9	2,4	789,5	1.333,4	-59,9	16.895,3
	10.	17.067,4	2,0	17.069,5	7.989,3	6.897,7	33,2	14.920,2	2,6	841,1	1.365,1	-59,6	17.069,5
	11.	17.234,8	2,2	17.237,0	7.975,2	7.037,8	11,0	15.024,1	2,9	836,9	1.432,5	-59,5	17.237,0
	12.	17.668,7	2,9	17.671,6	7.959,2	7.455,4	15,3	15.429,9	2,5	844,8	1.198,2	196,2	17.671,6
2025.	01.	17.283,2	1,9	17.285,1	7.714,4	7.290,6	30,7	15.035,7	3,0	787,0	1.264,7	194,6	17.285,1
	02.	17.055,9	2,2	17.058,2	7.739,4	7.000,8	10,0	14.750,2	2,8	799,4	1.314,4	191,3	17.058,2
	03.	16.930,9	2,7	16.933,5	7.930,9	6.719,0	12,4	14.662,3	2,4	716,2	1.360,7	191,9	16.933,5
	04.	17.109,3	2,1	17.111,4	8.059,0	6.696,6	30,1	14.785,7	5,1	700,9	1.427,1	192,6	17.111,4
	05.	16.959,2	2,3	16.961,5	8.084,2	6.506,6	13,7	14.604,5	4,9	713,9	1.445,5	192,7	16.961,5
	06.	17.146,0	2,7	17.148,7	8.149,8	6.637,1	17,7	14.804,5	2,2	715,5	1.433,7	192,8	17.148,7
	07.	17.695,7	2,2	17.697,9	8.272,2	7.115,1	35,7	15.423,0	2,4	615,0	1.463,7	193,8	17.697,9

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine

Strana aktiva CBBiH – monetarnih vlasti obuhvata zlato, devize u trezoru CBBiH, devizne depozite kod inostranih banaka, raspolaganje SDR, strane vrijednosne papire i ostalo. Potraživanja od domaćih sektora predstavljaju potraživanja od radnika CBBiH za date dugoročne kredite i potraživanja od komercijalnih banaka po osnovu računa poravnanja.

Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) čine gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Gotovina izvan banaka predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka.

Strana pasiva CBBiH obuhvata kratkoročne obaveze prema nerezidentima, depozite nerezidenata i ostale kratkoročne obaveze prema nerezidentima i obaveze prema MMF-u (računi 1 i 2).

Depoziti centralne vlade kod CBBiH predstavljaju prenosive i ostale depozite institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta u domaćoj valuti. Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su nelocirane (neraspoređene) stavke pasive umanjene za nelocirane (neraspoređene) stavke aktive.

T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA									
Godina	Mjesec	Rezerve	Strana aktiva	Potraživanja od opšte vlade	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+...+9
2015.	12.	4.511,7	2.473,8	2.161,1	400,0	7.452,6	74,6	7.874,7	24.948,5
2016.	12.	4.936,6	2.640,0	2.179,1	375,6	7.743,9	67,2	8.155,4	26.097,7
2017.	12.	5.711,7	2.787,9	2.197,0	406,2	8.354,5	96,5	8.688,8	28.242,7
2018.	12.	6.296,9	3.854,5	2.280,9	428,0	8.654,6	136,8	9.305,9	30.957,6
2019.	12.	6.627,0	4.445,0	2.551,9	509,3	9.070,9	152,2	10.024,5	33.380,9
2020.	12.	7.099,6	4.444,3	3.015,4	540,8	8.618,1	155,0	9.937,6	33.810,8
2021.	12.	8.608,0	4.689,4	3.095,4	532,3	8.812,6	164,1	10.478,0	36.379,7
2022.	12.	8.541,6	4.990,8	3.171,7	652,8	9.197,6	180,2	11.027,3	37.761,9
2023.	12.	8.116,2	5.709,4	3.440,2	644,9	9.828,3	231,8	11.846,8	39.817,7
2024.	12.	8.400,9	6.565,4	3.903,6	734,5	10.713,4	300,1	12.932,5	43.550,3
2024.	07.	7.706,0	6.665,3	3.532,1	620,1	10.503,8	268,8	12.550,7	41.846,8
	08.	7.875,4	6.655,7	3.482,1	603,9	10.482,7	268,8	12.639,1	42.007,6
	09.	8.049,2	6.639,3	3.495,5	609,2	10.542,4	304,7	12.718,2	42.358,6
	10.	8.125,0	6.632,5	3.606,1	595,8	10.576,9	264,0	12.809,8	42.610,2
	11.	8.233,6	6.730,2	3.609,8	612,2	10.650,6	287,3	12.882,3	43.005,9
	12.	8.400,9	6.565,4	3.903,6	734,5	10.713,4	300,1	12.932,5	43.550,3
2025.	01.	8.359,3	6.730,3	3.899,4	719,4	10.628,8	311,8	12.969,0	43.618,1
	02.	8.047,0	6.801,9	3.953,6	682,6	10.815,4	301,6	13.072,4	43.674,5
	03.	7.774,7	6.717,3	4.084,6	669,9	10.995,0	311,9	13.251,0	43.804,4
	04.	7.810,1	6.833,6	4.022,0	709,1	11.078,3	306,4	13.417,5	44.176,9
	05.	7.616,5	6.717,4	4.179,3	735,9	11.145,9	317,0	13.581,6	44.293,5
	06.	7.821,5	6.614,6	4.210,4	725,9	11.285,6	322,4	13.725,5	44.705,9
	07.	8.288,9	6.922,0	4.507,5	774,8	11.171,2	341,5	13.900,4	45.906,4

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Konsolidovani bilans komercijalnih banaka obuhvata Konsolidovane bilanse komercijalnih banaka Glavne jedinice Sarajevo, Glavne jedinice Mostar i Glavne banke Republike Srpske CBBiH i predstavlja konsolidovana međusobna potraživanja i obaveze između komercijalnih banaka. Rezerve banaka sastoje se od gotovine u trezorima banaka i depozita banaka kod CBBiH. Strana aktiva komercijalnih banaka obuhvata: devize u trezorima, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti kod nerezidenata, kredite nerezidentima, vrijednosne papire nerezidenata u stranoj valuti, i ostala potraživanja od nerezidenata. Potraživanja od opšte vlade obuhvataju potraživanja od svih nivoa vlada: centralne vlade (institucije BiH, vlade entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta) i necentralne vlade (vlada kantona i opštinskih vlada). Potraživanja od ostalih domaćih sektora obuhvataju: potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća, nefinansijskih privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora).

T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH

na kraju perioda, u milionima KM

PASIVA												
Godina	Mjesec	Depoziti centralne vlade	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Vrijednosni papiri	Kredit	Strana pasiva	Dionice i drugi kapital	Ostalo	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+...+12
2015.	12.	1.014,1	5.073,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	8,0	599,2	2.613,3	3.554,3	1.619,5	24.948,5
2016.	12.	1.021,3	5.847,8	1.535,6	3.883,0	5.478,0	8,0	510,0	2.474,2	3.773,0	1.566,9	26.097,7
2017.	12.	1.285,6	6.848,3	1.816,2	4.091,6	5.636,1	8,0	460,0	2.587,9	4.006,8	1.502,2	28.242,7
2018.	12.	1.665,9	8.040,9	1.961,4	4.302,2	5.782,4	8,0	467,5	3.039,2	4.129,1	1.560,9	30.957,6
2019.	12.	2.020,5	8.744,5	2.490,3	2.998,0	7.593,2	8,0	532,4	3.118,3	4.368,0	1.507,7	33.380,9
2020.	12.	2.048,4	9.780,0	2.902,5	3.034,7	7.256,6	0,0	606,7	2.324,6	4.324,6	1.532,7	33.810,8
2021.	12.	2.191,8	12.082,7	3.300,1	3.044,2	7.243,8	0,0	638,5	1.946,7	4.425,8	1.506,2	36.379,7
2022.	12.	2.403,2	13.479,7	3.583,9	2.878,7	6.898,8	0,0	622,8	1.810,8	4.662,6	1.421,5	37.761,9
2023.	12.	1.933,6	15.047,2	3.974,6	2.891,3	7.310,3	3,7	643,4	1.490,2	5.101,3	1.422,0	39.817,7
2024.	12.	1.678,3	17.221,7	4.083,5	3.170,0	7.768,8	3,4	608,0	1.947,2	5.834,0	1.235,6	43.550,3
2024.	07.	2.006,9	15.958,4	4.127,9	2.981,5	7.484,8	3,4	663,9	1.841,9	5.492,2	1.285,9	41.846,8
	08.	1.896,9	16.196,9	4.047,8	3.022,6	7.503,9	3,4	664,3	1.843,8	5.574,8	1.253,2	42.007,6
	09.	1.794,3	16.395,3	4.065,6	3.076,7	7.554,1	3,4	606,7	1.864,8	5.692,9	1.304,8	42.358,6
	10.	1.833,5	16.469,7	3.982,3	3.115,2	7.678,9	3,4	607,6	1.879,1	5.768,4	1.272,0	42.610,2
	11.	1.850,6	16.563,7	4.070,8	3.107,6	7.722,0	3,4	608,2	1.939,7	5.835,9	1.304,0	43.005,9
	12.	1.678,3	17.221,7	4.083,5	3.170,0	7.768,8	3,4	608,0	1.947,2	5.834,0	1.235,6	43.550,3
2025.	01.	1.693,7	17.091,3	4.090,3	3.244,0	7.803,5	3,4	604,0	1.898,1	5.880,4	1.309,4	43.618,1
	02.	1.624,8	17.157,7	4.082,7	3.307,5	7.708,9	3,4	597,9	1.941,9	5.971,0	1.278,7	43.674,5
	03.	1.737,5	17.079,8	4.057,4	3.372,5	7.603,0	63,4	600,5	1.923,6	6.023,5	1.343,2	43.804,4
	04.	1.760,5	17.240,0	4.168,7	3.574,4	7.525,9	63,4	601,3	1.945,4	6.056,0	1.241,1	44.176,9
	05.	1.802,6	17.342,0	4.171,7	3.607,1	7.417,0	63,4	599,4	1.936,1	6.084,0	1.270,2	44.293,5
	06.	1.747,2	17.542,8	4.206,8	3.687,3	7.412,5	63,4	601,7	1.992,4	6.153,7	1.298,1	44.705,9
	07.	2.471,8	17.840,0	4.284,0	3.625,6	7.490,5	63,4	600,6	2.035,6	6.237,3	1.257,7	45.906,4

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Depoziti centralne vlade uključuju prenosive i ostale depozite u domaćoj i stranoj valuti institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prenosivi i ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj i stranoj valuti predstavljaju obaveze banaka prema nentralnoj vladi (kantona i opština), nefinansijskim javnim preduzećima, nefinansijskim privatnim preduzećima, ostalim finansijskim institucijama i ostalim domaćim sektorima (stanovništvu, neprofitnim institucijama i ostalim neklasifikovanim sektorima). Strana pasiva komercijalnih banaka obuhvata obaveze banaka prema nerezidentima po osnovu prenosivih i ostalih depozita, kredita, vrijednosnih papira, trgovinskih kredita i avansa i ostalih računa dugovanja. Prema novoj metodologiji, krediti na strani pasive su prikazani kao poseban finansijski instrument, uz koje se dodaje obračunata kamata.

Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, zadržani prihod, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. Ostale stavke (neto) takođe obuhvataju i ograničene depozite.

T08: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Depoziti			Krediti		
		Prenosivi depoziti	Ostali depoziti	Ukupni depoziti	Kratkoročni krediti	Dugoročni krediti	Ukupni krediti
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)
2015.	12.	7.038,7	9.492,1	16.530,8	4.164,9	12.701,9	16.866,8
2016.	12.	8.056,6	9.695,5	17.752,1	4.152,6	13.048,5	17.201,1
2017.	12.	9.558,1	10.111,0	19.669,1	4.261,5	14.160,9	18.422,4
2018.	12.	11.318,5	10.431,3	21.749,8	4.289,8	15.196,1	19.485,8
2019.	12.	12.566,6	11.253,8	23.820,4	4.651,2	16.121,5	20.772,8
2020.	12.	13.851,5	11.130,7	24.982,2	4.295,1	16.052,3	20.347,4
2021.	12.	16.762,9	11.069,7	27.832,6	4.396,9	16.680,4	21.077,3
2022.	12.	18.710,9	10.518,3	29.229,2	4.623,0	17.445,0	22.068,0
2023.	12.	20.060,8	11.066,0	31.126,8	4.998,2	18.525,8	23.524,1
2024.	12.	22.298,1	11.572,7	33.870,8	5.255,5	20.570,2	25.825,7
2024.	07.	21.323,4	11.186,1	32.509,5	5.115,1	19.904,5	25.019,7
	08.	21.408,7	11.239,3	32.648,0	5.089,9	19.964,7	25.054,5
	09.	21.495,7	11.338,9	32.834,5	5.172,0	20.041,6	25.213,6
	10.	21.541,5	11.486,8	33.028,3	5.165,9	20.202,6	25.368,4
	11.	21.746,0	11.517,2	33.263,2	5.153,5	20.421,6	25.575,1
	12.	22.298,1	11.572,7	33.870,8	5.255,5	20.570,2	25.825,7
2025.	01.	22.228,2	11.643,2	33.871,5	5.171,9	20.592,3	25.764,2
	02.	22.218,5	11.609,1	33.827,7	5.382,0	20.684,2	26.066,2
	03.	22.250,5	11.546,0	33.796,4	5.545,9	20.916,9	26.462,8
	04.	22.558,9	11.662,2	34.221,1	5.575,1	21.182,8	26.757,9
	05.	22.725,8	11.566,1	34.291,9	5.564,7	21.459,0	27.023,8
	06.	22.863,7	11.664,4	34.528,2	5.607,6	21.730,1	27.337,7
	07.	23.954,7	11.688,7	35.643,4	5.567,7	21.898,8	27.466,5

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Ukupni depoziti predstavljaju obaveze komercijalnih banaka BiH prema svim domaćim institucionalnim sektorima u domaćoj i stranoj valuti. Ukupni krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka BiH od svih institucionalnih sektora, u domaćoj i stranoj valuti.

T09: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	DEPOZITI				KREDITI			
		KM	EUR	Ostala strana valuta	Ukupno u KM	KM	EUR	Ostala strana valuta	Ukupno u KM
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9
2015.	12.	9.513,6	6.347,0	670,2	16.530,8	16.642,8	217,5	6,5	16.866,8
2016.	12.	10.607,6	6.458,1	686,4	17.752,1	16.990,4	205,6	5,1	17.201,1
2017.	12.	12.022,8	6.949,5	696,7	19.669,1	18.285,4	132,6	4,4	18.422,4
2018.	12.	13.807,3	7.222,2	720,3	21.749,8	19.386,2	98,2	1,4	19.485,8
2019.	12.	13.306,9	9.529,5	984,0	23.820,4	9.910,7	10.833,1	29,0	20.772,8
2020.	12.	14.374,7	9.776,7	830,8	24.982,2	9.855,4	10.471,5	20,5	20.347,4
2021.	12.	16.732,4	10.257,3	842,9	27.832,6	11.174,0	9.893,6	9,7	21.077,3
2022.	12.	18.209,1	10.073,0	947,1	29.229,2	13.086,0	8.979,5	2,6	22.068,0
2023.	12.	19.182,7	11.048,0	896,0	31.126,8	15.113,0	8.410,2	0,9	23.524,1
2024.	12.	21.566,1	11.371,0	933,8	33.870,8	18.002,8	7.822,2	0,7	25.825,7
2024.	07.	20.264,5	11.329,9	915,1	32.509,5	16.905,9	8.113,0	0,7	25.019,7
	08.	20.523,1	11.185,6	939,3	32.648,0	17.013,0	8.040,8	0,7	25.054,5
	09.	20.664,3	11.232,1	938,1	32.834,5	17.241,2	7.971,6	0,7	25.213,6
	10.	20.856,8	11.216,7	954,8	33.028,3	17.452,2	7.915,6	0,7	25.368,4
	11.	20.869,4	11.448,4	945,4	33.263,2	17.676,0	7.898,4	0,7	25.575,1
	12.	21.566,1	11.371,0	933,8	33.870,8	18.002,8	7.822,2	0,7	25.825,7
2025.	01.	21.548,3	11.389,4	920,8	33.858,6	17.885,4	7.875,2	0,7	25.761,3
	02.	21.630,5	11.268,0	929,2	33.827,7	18.291,4	7.774,1	0,7	26.066,2
	03.	21.746,7	11.149,5	900,3	33.796,4	18.697,0	7.765,2	0,7	26.462,8
	04.	22.162,9	11.134,5	923,7	34.221,1	19.014,1	7.743,2	0,6	26.757,9
	05.	22.361,8	10.956,8	973,2	34.291,9	19.282,4	7.740,8	0,6	27.023,8
	06.	22.534,1	11.064,5	929,5	34.528,2	19.582,5	7.754,6	0,6	27.337,7
	07.	23.482,2	11.195,6	965,6	35.643,4	19.721,2	7.744,7	0,6	27.466,5

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Po nalogu Agencije za bankarstvo FBiH u martu 2010. izvršena je reklasifikacija kredita stanovništvu s valutnom klauzulom kod jedne banke, iz kredita u EUR na kredite u KM.

T10: Sektorska struktura depozita kod komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

DEPOZITI DOMAĆIH INSTITUCIONALNIH SEKTORA

Godina	Mjesec	Depoziti institucija BiH	Depoziti vlada entiteta	Depoziti vlada kantona	Depoziti vlada opština	Depoziti fondova socijalne zaštite	Depoziti ostalih finansijskih institucija	Depoziti nefinansijskih javnih preduzeća	Depoziti nefinansijskih privatnih preduzeća	Depoziti neprofitnih organizacija	Depoziti stanovništva	Ostali depoziti	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2015.	12.	231,8	693,0	337,0	245,5	65,8	891,7	1.187,6	2.606,7	365,7	9.864,8	41,2	16.530,8
2016.	12.	168,3	746,6	426,0	277,9	92,8	961,5	1.219,9	2.787,8	374,5	10.661,1	35,6	17.752,1
2017.	12.	267,3	856,7	599,5	340,2	152,9	1.047,0	1.384,8	3.329,9	384,1	11.271,1	35,4	19.669,1
2018.	12.	185,4	1.199,7	733,7	403,1	277,7	1.147,5	1.482,4	3.723,1	398,8	12.146,5	51,8	21.749,8
2019.	12.	173,8	1.467,9	914,6	446,3	352,7	1.155,4	1.510,7	4.052,6	447,5	13.240,9	58,0	23.820,4
2020.	12.	219,1	1.631,1	832,1	423,5	158,2	1.131,2	1.556,0	4.706,9	500,1	13.760,7	63,4	24.982,2
2021.	12.	136,1	1.838,7	1.245,2	612,1	187,0	1.159,6	1.804,1	5.535,4	543,1	14.695,5	75,7	27.832,6
2022.	12.	280,5	1.939,6	1.501,7	719,2	167,9	1.195,8	2.014,0	6.144,9	573,4	14.575,4	116,9	29.229,2
2023.	12.	237,9	1.480,6	1.667,3	728,5	184,9	1.038,0	1.895,0	7.088,5	645,4	16.058,7	102,1	31.126,8
2024.	12.	256,4	1.179,5	1.792,9	737,7	191,1	1.075,2	1.996,5	8.103,2	760,6	17.651,3	126,6	33.870,8
2024.	07.	415,3	1.365,8	1.646,3	737,0	175,9	1.084,8	1.968,8	7.594,4	699,7	16.701,1	120,5	32.509,5
	08.	358,6	1.349,4	1.644,4	731,9	168,9	1.075,0	2.005,5	7.642,7	693,5	16.854,3	123,8	32.648,0
	09.	346,8	1.238,7	1.688,7	796,7	157,4	1.129,5	1.955,5	7.723,6	724,4	16.937,4	135,8	32.834,5
	10.	350,1	1.263,6	1.667,1	779,1	168,3	1.076,4	1.996,0	7.783,4	715,7	17.108,1	120,5	33.028,3
	11.	306,0	1.309,7	1.675,7	759,1	183,3	1.088,5	1.949,3	7.909,4	713,6	17.238,1	130,4	33.263,2
	12.	256,4	1.179,5	1.792,9	737,7	191,1	1.075,2	1.996,5	8.103,2	760,6	17.651,3	126,6	33.870,8
	01.	279,8	1.174,6	1.670,5	724,5	188,0	1.072,4	1.975,3	8.185,0	765,6	17.699,8	136,1	33.871,5
2025.	02.	230,8	1.166,4	1.675,2	749,4	173,8	1.071,1	1.946,0	7.849,1	754,8	18.029,5	181,6	33.827,7
	03.	230,0	1.288,9	1.784,2	759,7	164,8	1.096,1	1.908,0	7.590,8	762,0	18.071,0	140,9	33.796,4
	04.	249,7	1.291,7	1.815,7	732,9	170,7	1.119,5	1.951,9	7.785,1	776,5	18.201,8	125,8	34.221,1
	05.	207,3	1.376,4	1.814,1	734,2	170,4	1.107,5	1.876,3	7.805,6	784,2	18.290,1	125,8	34.291,9
	06.	205,7	1.307,0	1.862,6	744,5	166,1	1.116,1	1.815,0	8.009,3	785,0	18.385,3	131,5	34.528,2
	07.	207,4	1.996,2	1.875,8	736,6	199,7	1.110,1	1.895,4	8.081,3	818,8	18.597,4	124,7	35.643,4

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Depoziti domaćih institucionalnih sektora predstavljaju obaveze komercijalnih banaka prema svim institucionalnim sektorima. Depoziti na nivou BiH predstavljaju depozite kod banaka koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo, Glavna jedinica Mostar i Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka.

T11: Sektorska struktura kredita kod komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

KREDITI DOMAĆIM INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA

Godina	Mjesec	Kredit institucijama BiH	Kredit vladama entiteta	Kredit vladama kantona	Kredit vladama opština	Kredit fondovima socijalne zaštite	Kredit ostalim finansijskim institucijama	Kredit nefinansijskim javnim preduzećima	Kredit nefinansijskim privatnim preduzećima	Kredit neprofitnim organizacijama	Kredit stanovništvu	Ostali Krediti	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2015.	12.	0,0	490,2	230,3	303,7	138,4	60,1	396,7	7.418,2	16,7	7.784,2	28,2	16.866,8
2016.	12.	0,0	343,5	233,2	281,8	104,2	52,4	371,9	7.703,3	19,1	8.076,3	15,4	17.201,1
2017.	12.	0,0	378,0	209,3	292,0	87,3	83,4	401,6	8.319,8	21,8	8.613,7	15,6	18.422,4
2018.	12.	0,0	388,7	186,8	292,1	174,2	125,7	421,3	8.623,0	20,3	9.241,3	12,5	19.485,8
2019.	12.	0,0	416,5	168,7	313,5	199,5	144,7	497,6	9.034,0	20,6	9.975,5	2,2	20.772,8
2020.	12.	11,6	422,1	142,2	374,1	211,2	144,8	535,7	8.588,4	20,5	9.894,8	2,0	20.347,4
2021.	12.	16,1	407,0	187,2	375,8	194,2	152,7	510,7	8.776,8	20,3	10.435,5	1,1	21.077,3
2022.	12.	8,9	358,7	203,7	380,9	170,6	159,9	626,3	9.155,5	23,3	10.978,4	1,8	22.068,0
2023.	12.	5,9	283,6	266,7	373,5	180,5	206,0	617,1	9.767,7	34,6	11.786,0	2,5	23.524,1
2024.	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
2024.	07.	3,4	316,7	248,9	425,3	213,9	242,0	592,1	10.442,7	35,0	12.497,0	2,8	25.019,7
	08.	3,5	291,2	248,4	430,8	225,9	242,7	576,8	10.422,9	33,8	12.575,7	2,8	25.054,5
	09.	3,6	298,9	242,2	442,6	227,7	245,2	571,6	10.482,9	32,1	12.664,0	2,8	25.213,6
	10.	3,6	284,4	290,2	441,1	243,4	237,9	558,1	10.517,2	30,1	12.760,1	2,3	25.368,4
	11.	3,7	291,6	308,1	439,3	240,0	261,8	574,3	10.590,4	30,6	12.832,5	2,6	25.575,1
	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
2025.	01.	3,9	317,8	300,0	433,7	224,4	286,0	681,6	10.564,2	31,1	12.919,8	1,9	25.764,2
	02.	4,0	382,9	299,2	430,1	221,9	276,9	645,6	10.750,1	31,9	13.021,8	1,7	26.066,2
	03.	4,1	424,5	300,1	429,4	219,7	276,6	633,5	10.943,8	31,0	13.198,1	2,1	26.462,8
	04.	4,1	434,4	304,7	424,5	217,4	280,5	672,5	11.022,0	30,4	13.365,8	1,6	26.757,9
	05.	4,2	431,6	307,6	420,8	215,1	291,3	699,2	11.091,2	33,3	13.527,9	1,6	27.023,8
	06.	4,3	465,9	308,2	415,8	211,1	300,0	689,0	11.236,8	38,5	13.666,7	1,2	27.337,7
	07.	4,4	475,8	302,3	417,6	206,7	318,2	736,8	11.123,2	42,0	13.838,3	1,3	27.466,5

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Kreditni domaćim institucionalnim sektorima predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih institucionalnih sektora. Krediti na nivou BiH uključuju kredite plasirane preko komercijalnih banaka koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo, Glavna jedinica Mostar i Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka.

T12: Kamatne stope na kredite stanovništvu

Kamatne stope na kredite u KM								Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom						* Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice (kreditna pogodnost i produzeni kredit)			
Stambeni krediti						Ostali krediti		Stambeni krediti				Ostali krediti		Kamatne stope na kredite u KM		Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom	
Godina	Period	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Prekoracenja	Kreditna kartica sa produzenim kreditom	Prekoracenja
Ponderisani mjesečni prosjeci														- u procentima, na godišnjem nivou -			
2024.	07.	5,428	3,715	3,725	3,933	6,658	5,831	4,297	...	4,306	3,663	6,996	6,359	5,856	11,133	14,341	6,827
	08.	5,055	3,952	3,672	4,000	6,263	5,851	4,235	...	4,455	3,831	6,880	6,927	5,970	11,129	14,448	6,815
	09.	5,116	3,761	3,779	4,001	6,181	5,882	4,443	...	4,408	4,022	6,967	6,969	5,913	11,074	14,391	6,787
	10.	5,253	3,559	3,664	4,003	6,430	5,566	4,400	...	4,388	3,833	6,934	6,814	5,584	10,980	14,447	6,682
	11.	4,431	3,223	3,637	3,931	6,300	5,524	4,251	...	4,114	4,037	7,061	6,824	5,577	10,484	14,396	6,629
	12.	4,280	3,703	3,541	3,918	6,284	5,335	4,827	5,299	4,304	3,930	6,978	5,960	5,496	10,096	14,336	6,531
2025.	01.	4,260	3,402	3,721	3,933	6,113	5,562	...	...	4,148	3,813	7,373	6,710	5,112	10,221	14,326	6,467
	02.	...	3,080	3,993	3,916	6,317	5,466	4,845	...	4,240	3,945	7,143	5,745	5,135	9,855	14,334	6,463
	03.	3,455	3,339	3,629	3,828	6,131	5,389	4,248	...	4,088	3,838	7,020	5,717	5,338	9,869	14,364	6,238
	04.	4,993	3,393	3,555	3,834	6,102	5,447	4,294	...	4,612	3,999	6,546	5,607	5,353	9,705	14,275	6,466
	05.	5,214	3,401	3,850	3,868	5,697	5,496	4,120	5,840	4,139	3,971	6,519	5,634	5,741	9,563	14,332	6,456
	06.	4,733	3,372	3,659	3,779	5,771	5,487	4,482	...	3,554	3,661	7,070	6,383	5,433	8,374	13,960	6,425
	07.	4,205	3,859	3,777	3,781	5,625	5,614	4,334	...	3,876	3,565	6,276	6,219	5,816	8,311	14,017	6,390
Iznosi kredita (novi poslovi)														- u hiljadama KM -			
2024.	07.	1.091	937	7.007	22.769	16.299	72.652	6.898	...	3.679	17.805	10.299	6.128	9.117	853.421	281.144	37.159
	08.	1.511	723	7.457	21.597	14.754	61.731	6.719	...	2.803	13.092	7.977	3.592	4.475	855.183	287.831	37.163
	09.	2.507	849	8.907	26.020	12.447	66.163	6.646	...	1.739	10.502	8.468	5.642	7.368	890.155	292.697	36.933
	10.	1.797	2.729	8.818	26.392	21.692	74.071	6.891	...	2.357	12.077	9.918	4.066	8.095	891.358	282.517	36.692
	11.	3.360	1.486	11.815	27.079	24.102	60.425	6.732	...	1.157	11.663	8.366	4.128	8.288	896.623	284.137	36.659
	12.	2.665	681	10.741	29.962	20.021	63.795	5.728	482	983	9.822	9.051	11.650	6.242	862.766	259.334	36.751
2025.	01.	1.111	1.068	16.645	36.127	15.927	57.930	...	...	1.565	7.123	6.017	4.594	5.267	916.525	266.139	36.325
	02.	...	1.601	14.507	36.247	16.135	74.436	7.922	...	4.382	10.267	9.327	9.478	9.519	930.469	286.044	35.495
	03.	616	690	15.705	41.244	17.811	89.131	5.308	...	1.204	16.355	8.173	13.897	9.598	956.356	295.752	36.126
	04.	1.090	569	11.569	32.874	17.748	96.013	7.286	...	2.138	13.128	10.235	12.930	6.962	960.911	295.837	35.090
	05.	753	1.618	6.830	32.508	20.316	81.902	5.136	200	1.281	13.908	8.417	9.172	6.334	963.393	276.327	35.305
	06.	1.800	925	9.912	40.951	21.327	80.353	7.845	...	3.725	19.720	11.743	8.782	9.592	796.238	104.708	34.921
	07.	1.180	1.063	9.547	40.576	16.296	81.813	6.122	...	2.637	19.115	16.924	9.801	10.920	808.279	104.818	34.862

Napomena:

Od 1. jula 2017. godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom 2017. godine a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine.

*Kamatne stope u tabeli za revolving kredite i kreditne kartice i iznosi tih kredita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope.

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje.

U sklopu kamatnih stopa na revolving kredite i kreditne kartice prikupljaju se i podaci o kreditnim karticama s kreditnom pogodnosti. S obzirom da kreditne kartice s kreditnom pogodnosti podrazumjevaju beskatnatnu odgodu plaćanja (0% ks), iste se i ne publikuju.

Nema podataka za kamatne stope na kredite u stranoj valuti po kreditnim karticama i prekoracenjima stanovništvu.

Revidirani podaci o kamatnim stopama i iznosima ostalih kredita u KM sa promjenljivom stopom i do 1 godine IPFKS za period mart – maj 2025. godine, kao i kamatne stope i iznosi ostalih kredita u KM sa valutnom klauzulom sa promjenljivom stopom i do 1 godine IPFKS za maj 2025. godine.

T13: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima

Kamatne stope na kredite u KM						Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom									
Godina	Period	Do iznosa od 0,25 mil EUR		Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR	Preko iznosa 1 mil EUR	Do iznosa od 0,25 mil EUR			Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR			Preko iznosa 1 mil EUR	* Revolving krediti i preporacenja		
		Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Kamatne stope na kredite u KM	Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom	
Ponderisani mjesečni prosjeci														- u procentima, na godišnjem nivou -	
2024.	07.	4,860	4,935	4,584	4,364	...	5,720	4,890	...	4,743	4,231	4,729	3,019	3,464	
	08.	4,978	4,683	4,844	4,339	5,759	5,251	4,922	...	4,026	4,398	...	3,042	3,524	
	09.	4,784	4,542	4,275	4,014	5,962	5,181	4,932	5,576	4,823	4,677	...	3,040	3,485	
	10.	4,579	4,882	4,018	4,280	6,088	5,961	4,962	5,840	4,490	4,418	...	3,040	3,498	
	11.	4,560	4,990	4,128	3,557	6,475	5,175	...	5,893	4,953	4,569	5,356	3,126	3,713	
	12.	4,700	5,163	4,305	4,933	6,608	6,191	3,989	6,387	4,792	4,066	...	3,012	3,805	
2025.	01.	4,257	4,906	3,922	3,996	6,645	5,322	4,595	5,738	4,012	...	...	3,052	3,876	
	02.	4,739	4,984	4,138	3,888	5,553	6,153	4,074	5,837	5,184	4,781	...	2,928	3,922	
	03.	4,922	4,795	4,484	4,581	6,984	6,698	4,759	6,951	5,574	4,328	...	2,984	3,932	
	04.	4,819	4,786	3,977	5,681	6,378	5,069	5,559	6,919	4,668	4,304	5,376	2,985	3,854	
	05.	4,471	4,892	3,387	...	6,523	5,688	6,007	7,687	5,751	4,676	...	2,996	3,826	
	06.	4,634	4,830	4,359	3,997	7,783	5,031	6,419	7,823	4,585	5,499	...	3,011	3,901	
	07.	4,672	4,882	3,722	5,946	9,439	5,616	6,131	...	5,319	4,408	...	3,060	4,136	
Iznosi kredita (novi poslovi)														- u hiljadama KM -	
2024.	07.	26.364	35.340	25.928	10.341	...	7.120	2.773	...	6.967	8.914	25.089	3.408.261	60.879	
	08.	21.312	33.779	17.776	9.212	1.890	6.863	4.744	...	7.833	10.921	...	3.360.760	56.024	
	09.	25.398	40.083	23.677	9.578	245	10.231	3.716	3.056	4.847	5.267	...	3.416.957	57.195	
	10.	28.297	31.259	29.718	13.651	1.570	7.918	3.086	7.063	4.042	16.702	...	3.443.427	56.373	
	11.	21.794	29.643	17.702	10.362	3.234	7.916	...	8.510	8.097	12.794	13.415	3.473.442	46.724	
	12.	30.309	26.354	41.245	139.362	9.652	6.314	2.670	13.176	20.405	10.298	...	3.531.396	29.083	
2025.	01.	17.072	15.274	31.848	15.046	1.519	9.410	3.794	4.271	14.592	...	...	3.454.557	17.433	
	02.	22.813	28.796	23.751	23.601	1.159	8.853	7.871	6.833	4.500	10.634	...	3.576.339	16.586	
	03.	31.957	38.048	31.378	27.955	1.964	5.549	6.528	6.926	8.236	8.847	...	3.654.116	15.888	
	04.	27.191	45.072	33.518	40.205	2.348	8.333	3.281	6.166	8.426	17.139	13.605	3.725.271	17.158	
	05.	25.710	32.913	38.534	...	2.318	7.391	2.843	4.173	6.993	9.553	...	3.704.856	16.763	
	06.	28.915	27.704	38.030	7.615	4.613	11.696	3.194	10.130	8.236	6.401	...	3.898.312	15.749	
	07.	22.182	30.064	20.223	53.404	3.192	8.387	3.173	...	3.950	8.432	...	3.807.597	12.883	

Napomena:

Od 1. jula 2017. godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom 2017. godine a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine

*Kamatne stope u tabeli za revolving kredite i kreditne kartice i iznosi tih kredita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje

U sklopu kamatnih stopa na revolving kredite i kreditne kartice prikupljaju se i podaci o kreditnim karticama s kreditnom pogodnosti. S obzirom da kreditne kartice s kreditnom pogodnosti podrazumijevaju beskatnatnu odgodu plaćanja (0% ks), iste se i ne publikuju

Nema podataka za kamatne stope na kredite u stranoj valuti po kreditnim karticama i prekoracanjima nefinansijskim preduzećima.

Revidirani podaci o kamatnim stopama i iznosima kredita nefinansijskim preduzećima u KM do iznosa od 0,25 miliona EUR, sa promjenljivom stopom i do 1 godine IPFKS za period februar - maj 2025. godine. Revidirani podaci o kamatnim stopama i iznosima kredita nefinansijskim preduzećima u KM sa valutnom klauzulom, do iznosa od 0,25 miliona EUR, sa promjenljivom stopom i do 1 godine IPFKS, kao i preko 5 godina IPFKS za februar 2025. godine, te kamatna stopa i iznosi kredita do iznosa od 0,25 miliona EUR, preko 1 do 5 godina IPFKS, za maj 2025. godine.

T14: Kamatne stope na depozite stanovništva i nefinansijskih preduzeća

Stanovništvo												Nefinansijska preduzeća									
Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom						Depoziti u EUR						Depoziti u KM i sa valutnom klauzulom				Depoziti u EUR				Depoziti u stranoj valuti	
Sa dogovorenim dospijećem						Sa dogovorenim dospijećem						Sa dogovorenim dospijećem				Sa dogovorenim dospijećem					
Godina	Period	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	Sa dogovorenim dospijećem	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)
Ponderisani mjesečni prosjeci												- u procentima, na godišnjem nivou -									
2024.	07.	0,792	1,774	2,088	0,043	1,283	2,258	2,357	0,045	1,105	0,020	0,606	2,326	2,355	0,069	1,793	2,545	2,760	0,012	0,033	
	08.	0,837	1,880	2,372	0,043	1,238	2,222	2,387	0,044	1,058	0,020	0,703	2,371	2,088	0,071	1,668	2,759	2,794	0,012	0,033	
	09.	0,936	1,924	2,042	0,044	1,215	2,377	2,390	0,044	1,225	0,020	0,697	2,162	2,067	0,077	1,571	2,420	2,781	0,012	0,034	
	10.	1,089	1,956	2,143	0,045	1,338	2,399	2,433	0,044	1,496	0,020	0,931	2,013	2,020	0,078	1,422	2,605	2,816	0,012	0,038	
	11.	1,150	2,050	2,247	0,045	1,264	2,432	2,470	0,045	1,214	0,020	1,084	2,014	2,026	0,076	1,953	2,761	2,660	0,012	0,038	
	12.	1,216	2,026	2,398	0,045	1,630	2,481	2,374	0,044	1,210	0,020	1,455	2,162	2,745	0,078	1,743	2,426	3,017	0,014	0,036	
2025.	01.	1,385	1,751	2,390	0,046	1,482	2,630	2,232	0,044	1,816	0,019	1,521	2,175	2,008	0,073	1,791	2,068	1,626	0,017	0,033	
	02.	1,534	1,666	2,072	0,045	1,758	2,367	2,219	0,044	1,884	0,019	1,499	2,013	2,448	0,078	1,829	2,098	2,819	0,013	0,038	
	03.	1,681	2,012	2,207	0,045	1,793	2,277	2,245	0,044	2,211	0,019	1,887	2,004	2,126	0,079	1,901	2,128	2,056	0,012	0,041	
	04.	1,872	1,710	2,008	0,045	1,787	2,134	2,214	0,043	1,006	0,019	1,934	2,376	2,454	0,071	1,342	2,422	2,019	0,018	0,031	
	05.	1,870	2,307	1,926	0,045	1,330	2,522	2,347	0,043	1,544	0,018	1,792	1,530	2,518	0,058	1,800	2,292	...	0,020	0,031	
	06.	1,877	2,094	1,805	0,045	1,850	2,530	2,426	0,043	1,565	0,018	1,536	2,181	2,733	0,060	1,564	2,679	2,876	0,024	0,035	
	07.	1,367	2,080	1,662	0,045	2,393	2,182	2,794	0,043	1,501	0,018	1,745	1,944	1,794	0,052	1,825	2,541	2,898	0,015	0,035	
Iznosi depozita (novi poslovi)												- u hiljadama KM -									
2024.	07.	9.880	32.182	10.411	8.668.974	10.097	60.173	45.066	2.700.803	2.611	618.874	16.120	2.641	11.207	5.786.225	25.564	40.480	47.075	1.628.649	167.939	
	08.	7.155	18.496	26.223	8.770.363	13.890	62.869	44.296	2.715.447	3.120	621.871	9.437	9.509	14.531	5.919.722	6.720	36.177	4.546	1.521.426	189.132	
	09.	7.982	17.118	18.032	8.635.366	9.760	71.530	34.643	2.685.780	3.508	630.727	55.655	15.865	1.107	5.824.225	4.341	13.465	14.634	1.500.809	185.954	
	10.	14.398	20.277	15.121	8.706.895	20.202	98.808	37.985	2.712.664	3.387	645.584	23.247	7.818	230	5.937.949	115.740	22.994	2.264	1.438.801	178.895	
	11.	6.593	24.030	16.414	8.798.750	9.597	84.589	39.102	2.731.344	1.340	647.236	4.810	8.609	6.314	5.890.866	34.028	22.565	4.087	1.557.863	166.241	
	12.	19.477	37.253	24.011	9.203.118	17.189	87.639	48.321	2.770.555	1.492	665.169	55.088	32.109	8.177	6.182.214	34.013	13.284	64.240	1.468.883	154.625	
2025.	01.	18.764	34.950	20.616	9.198.139	12.187	97.774	37.144	2.832.373	2.599	670.400	29.544	12.069	359	6.199.112	35.513	4.955	6.528	1.533.023	165.888	
	02.	6.644	28.454	21.422	9.499.119	16.132	65.416	37.543	2.847.160	2.435	671.414	10.824	5.949	302	5.911.729	31.251	9.132	17.195	1.478.515	148.250	
	03.	6.749	17.654	21.283	9.582.154	14.704	76.460	23.789	2.831.180	5.710	660.437	71.676	2.454	108	5.668.202	77.941	11.184	10.135	1.482.791	137.945	
	04.	18.103	18.050	12.386	9.670.059	13.360	74.917	24.681	2.884.828	6.066	628.497	139.227	10.145	60.722	5.757.916	38.070	34.951	4.725	1.492.940	197.309	
	05.	7.998	32.126	16.171	9.731.482	13.989	84.205	29.064	2.873.081	2.537	657.840	38.639	19.253	5.455	5.823.356	15.786	35.290	...	1.498.960	185.028	
	06.	7.457	27.678	15.988	9.771.877	9.386	97.893	30.185	2.881.027	6.344	647.310	31.869	71.087	20.858	5.854.375	14.738	42.967	7.798	1.537.583	185.304	
	07.	5.368	25.276	13.151	9.928.445	8.219	80.682	54.002	2.886.697	5.754	665.176	151.789	7.480	8.965	6.016.183	29.952	15.032	5.393	1.546.856	203.675	

Napomena:

*Kamatne stope na depozite po viđenju i iznosi tih depozita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

Kamatne stope na depozite s dogovorenim dospijećem i iznosi tih depozita se odnose na nove poslove.

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje.

Depoziti u stranoj valuti obuhvaćaju sve strane valute osim EUR.

Revidirani podaci o kamatnim stopama na depozite stanovništva u KM sa dogovorenim dospijećem do 1 godine za januar 2025. godine. Revidiran podatak o kamatnim stopama i iznosima depozita stanovništva u stranoj valuti (osim EUR) i depozita sa valutnom klauzulom u stranoj valuti (osim EUR) sa dogovorenim dospijećem, za april 2025. godine. Revidiran podatak o kamatnoj stopi na depozite nefinansijskih preduzeća u EUR i depozite u KM sa valutnom klauzulom vezanom za EUR sa dogovorenim dospijećem preko 2 godine za januar 2025. godine.

T15: Prosječne obavezne rezerve

- u hiljadama KM -

Godina	Mjesec	Osnovica za obračun obavezne rezerve	Prosječne obavezne rezerve	Prosječan saldo računa obaveznih rezervi kod CBBiH	Razlika
1	2	3	4	5	6=5-4
2015.		16.664.525	1.432.593	3.770.500	2.337.907
2016.		20.070.713	2.007.071	4.188.236	2.181.165
2017.		21.224.853	2.122.485	4.303.340	2.180.855
2018.		23.537.084	2.353.708	5.205.234	2.851.526
2019.		25.752.968	2.575.297	5.589.021	3.013.724
2020.		26.950.173	2.695.017	5.409.751	2.714.733
2021.		28.677.192	2.867.719	6.302.482	3.434.762
2022.		30.175.606	3.017.561	6.694.300	3.676.739
2023.		31.917.917	3.191.792	6.209.280	3.017.489
2024.		34.288.506	3.428.851	5.868.504	2.439.654
2024.	07.	34.366.614	3.436.661	5.710.881	2.274.219
	08.	34.837.268	3.483.727	5.813.333	2.329.606
	09.	35.000.753	3.500.075	5.863.661	2.363.586
	10.	35.088.969	3.508.897	5.662.527	2.153.630
	11.	35.310.747	3.531.075	5.727.856	2.196.781
	12.	35.707.247	3.570.725	5.963.562	2.392.837
2025.	01.	36.162.562	3.616.256	5.913.049	2.296.793
	02.	35.979.170	3.597.917	5.942.990	2.345.073
	03.	36.145.181	3.614.518	5.789.608	2.175.090
	04.	36.213.344	3.621.334	5.594.464	1.973.129
	05.	36.617.862	3.661.786	5.653.079	1.991.293
	06.	36.744.739	3.674.474	5.581.050	1.906.576
	07.	37.110.078	3.711.008	5.754.661	2.043.653

Napomena:

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) donijela je Odluku o povećanju naknada na obaveznu rezervu koje plaća komercijalnim bankama, s ciljem usklađivanja sa politikom Evropske centralne banke (ECB) i ublažavanja uticaja rasta referentne kamatne stope ECB-a na poslovanje banaka u BiH. Ovom odlukom se na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti KM, isplaćuje komercijalnim bankama naknada po stopi od 50 baznih poena (0,50%), na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom - isplaćuje naknada po stopi od 30 baznih poena (0,30%). Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava. Prilikom donošenja odluka o obaveznoj rezervi CBBiH razmotreni su svi relevantni faktori, uključujući odluke ECB-a, te kretanja ključnih makroekonomskih i pokazatelja finansijskog sektora, vodeći prvenstveno računa o stabilnosti valutnog odbora. Primjena ove Odluke počinje 1. 7. 2023. godine.

Od 1. jula 2017. godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom 2017. godine a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine.

Stopa obavezne rezerve koju primjenjuje CBBiH na osnovicu za obračun obavezne rezerve od 1. jula 2016. godine iznosi 10%. Od 1. jula 2016. godine CBBiH primjenjuje nove stope za obračun naknade na sredstva na računu rezervi banaka: Centralna banka BiH na računu rezervi komercijalne banke u obračunskom periodu ne obračunava naknadu na iznos sredstava obavezne rezerve, a na iznos sredstava iznad obavezne rezerve obračunava naknadu po stopi koja je jednaka 50% stope koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate). Od 1. maja 2015. godine Centralna banka obračunava naknadu banci na iznos sredstava te banke na računu rezervi kod Centralne banke u obračunskom periodu, kako slijedi:

- na iznos obavezne rezerve – prosjek EONIA-e koji je u istom periodu zabilježen na tržištu umanjen za 10

baznih poena, ili minimum nula,

- na iznos sredstava iznad obavezne rezerve – nulta stopa naknade.

Nulta stopa naknade na obaveznu rezervu primjenjuje se u slučaju da je prosječna EONIA umanjena za 10 baznih poena imala negativnu vrijednost.

*Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva u domaćoj (U KM I u KM sa valutnom klauzulom) i drugim stranim valutama izraženi u KM.

T16: Indeks industrijske proizvodnje BiH

		Indeks industrijske proizvodnje BiH		
		Mjesec / prethodni mjesec tekuće godine	Mjesec / isti mjesec prethodne godine	Period/ isti period prethodne godine
Godina	Mjesec			
2015.	12.	...	101,7	103,1
2016.	12.	...	107,5	104,4
2017.	12.	...	99,5	103,1
2018.	12.	...	97,8	101,6
2019.	12.	...	95,5	94,7
2020.	12.	...	103,2	93,6
2021.	12.	...	107,2	109,8
2022.	12.	...	96,0	100,9
2023.	12.	...	91,0	96,1
2024.	12.	...	98,6	96,0
2024.	07.	110,0	98,5	95,0
	08.	89,9	92,0	94,6
	09.	107,0	94,9	94,7
	10.	105,5	100,6	95,2
	11.	97,6	100,6	95,7
	12.	96,1	98,6	96,0
2025.	01.	91,6	98,8	98,8
	02.	105,4	93,4	96,0
	03.	105,5	99,9	97,3
	04.	97,8	99,7	97,9
	05.	95,4	98,0	97,9
	06.	103,3	102,7	98,7
	07.	102,7	95,9	98,3

Izvor:

Agencija za statistiku BiH

T17: Indeks potrošačkih cijena za BiH

Godina	Mjesec	Indeks potrošačkih cijena (CPI)		
		Mjesec/ prethodni mjesec tekuće godine	Mjesec/ isti mjesec prethodne godine	Period/ isti period prethodne godine
2015.	12.	...	98,8	99,0
2016.	12.	...	99,5	98,4
2017.	12.	...	100,7	100,8
2018.	12.	...	101,6	101,4
2019.	12.	...	100,3	100,6
2020.	12.	...	98,4	98,9
2021.	12.	...	106,3	102,0
2022.	12.	...	114,7	114,0
2023.	12.	...	102,2	106,1
2024.	12.	...	102,2	101,7
2024.	07.	100,0	101,8	101,9
	08.	100,5	101,3	101,9
	09.	100,1	100,8	101,7
	10.	100,2	100,9	101,7
	11.	100,4	101,5	101,6
	12.	100,4	102,2	101,7
2025.	01.	101,4	103,3	103,3
	02.	100,7	103,5	103,4
	03.	100,0	103,2	103,3
	04.	100,3	103,4	103,4
	05.	100,2	103,7	103,4
	06.	100,2	104,6	103,6
	07.	100,2	104,8	103,8

Izvor:

Agencija za statistiku BiH

T18: Platni bilans BiH										u milionima KM				
	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Q1 2024.	Q2 2024.	Q3 2024.	Q4 2024.	Q1 2025.
TEKUĆI RAČUN	-1.458	-1.424	-1.520	-1.094	-927	-980	-579	-2.001	-1.157	-1.011	-510	-128	-480	-1.099
Roba - saldo	-7176	-7.089	-7.417	-7.521	-7.963	-6.268	-7.170	-10.183	-10.259	-2.854	-2.919	-3.027	-2.946	-2.860
Izvoz robe	7.196	7.700	9.341	10.418	10.180	9.423	12.710	16.368	15.507	3.518	3.852	3.825	3.992	3.901
Uvoz robe	14.372	14.789	16.758	17.940	18.143	15.691	19.880	26.551	25.766	6.372	6.771	6.853	6.938	6.761
Usluge - saldo	1.951	2.118	2.329	2.612	2.797	1.636	2.827	3.983	4.391	795	1.056	1.445	1.108	780
Izvoz usluga	2.962	3.168	3.484	3.832	4.149	2.590	4.053	5.669	6.424	1.212	1.601	2.309	1.628	1.195
Uvoz usluga	1.012	1.051	1.154	1.220	1.352	954	1.226	1.686	2.033	417	546	864	520	415
Primarni dohodak - saldo	195	41	-263	-195	-60	-192	-499	-598	-288	-57	-26	42	-120	-174
Potražuje	929	929	969	1.026	1.197	935	1.193	1.437	1.948	554	610	606	592	578
Duguje	734	889	1.233	1.221	1.258	1.128	1.692	2.034	2.236	611	635	563	712	752
Sekundarni dohodak - saldo	3.573	3.507	3.831	4.010	4.299	3.844	4.263	4.798	4.999	1.106	1.379	1.412	1.478	1.156
Potražuje	3.909	3.852	4.192	4.404	4.711	4.277	4.727	5.305	5.625	1.290	1.568	1.586	1.647	1.340
Duguje	336	345	362	394	412	433	464	508	626	185	189	174	169	184
KAPITALNI RAČUN	364	300	342	305	384	361	350	325	323	81	88	105	86	85
Potražuje	364	300	342	311	386	369	354	328	330	83	89	106	87	88
Duguje	0	0	0	6	2	8	4	4	8	2	2	2	2	2
FINANSIJSKI RAČUN	-885	-817	-898	-801	-590	-878	-159	-1.555	-416	-813	-663	127	-182	-842
Direktne investicije	-509	-550	-717	-960	-739	-699	-1.098	-1.429	-1.689	-561	-335	-511	-487	-368
Neto finansijska aktiva	167	5	173	32	38	138	150	146	183	32	60	3	49	72
Neto finansijska pasiva	675	555	890	992	777	837	1.248	1.575	1.872	593	395	514	535	440
Portfolio investicije	110	167	157	256	214	4	82	261	449	-8	196	139	68	25
Neto finansijska aktiva	51	99	92	254	179	-26	349	246	409	-14	196	138	69	37
Neto finansijska pasiva	-58	-68	-64	-2	-35	-30	267	-15	-40	-6	0	0	2	12
Financijski derivativi	0	1	1	-5	-1	0	1	0	2	0	1	-2	2	0
Neto finansijska aktiva	0	0	-4	-7	-12	-7	-3	-4	-2	0	0	-2	-1	-1
Neto finansijska pasiva	0	-1	-5	-2	-11	-7	-4	-4	-4	0	-1	-1	-2	-1
Ostale investicije	-1.366	-1.365	-1.473	-1.205	-999	-1.430	-1.839	-530	770	51	-1.009	310	-472	344
Neto finansijska aktiva	-417	-294	-690	286	-12	-218	-76	722	1.135	249	-154	727	-131	212
Valuta i depoziti	-366	-316	-547	-59	-28	-272	-220	315	742	192	-237	598	-239	111
Zajmovi	-80	-74	-289	223	-90	-13	-2	71	43	-14	-4	38	28	12
Osiguranje i penzije	-75	20	20	30	22	25	37	38	13	4	9	8	2	2
Trgovinski krediti i avansi	92	81	100	98	73	60	117	242	326	74	82	85	80	79
Ostala finansijska aktiva	12	-4	26	-6	10	-17	-7	56	10	-6	-3	-3	-3	7
Neto finansijska pasiva	950	1.070	783	1.491	987	1.212	1.764	1.252	365	198	855	417	341	-132
Valuta i depoziti	-58	-107	69	393	75	-811	-294	-143	-283	-78	380	-1	83	-55
Zajmovi	522	698	127	463	318	1.429	655	442	-265	51	232	171	72	-348
Osiguranje i penzije	-8	-4	-5	-10	-10	-5	-5	-9	-16	-2	-4	-5	-8	-4
Trgovinski krediti i avansi	523	487	582	618	619	582	795	937	917	220	233	251	216	246
Ostala finansijska pasiva (uključujući i SDR)	-28	-3	10	27	-15	16	613	24	11	7	13	0	-23	29
Rezervna aktiva	881	930	1.136	1.114	935	1.246	2.695	142	52	-295	483	191	707	-844
Monetarno zlato	0	0	0	0	0	0	0	-162	0	0	0	0	313	0
Valuta i depoziti	-1.121	2.033	-230	253	238	549	441	4.432	-63	-1.558	189	253	-357	-1.193
Vrijednosni papiri	2.004	-1.102	1.367	860	699	696	2.254	-4.126	113	1.262	294	-63	750	349
Ostala rezervna aktiva	-1	-1	-1	1	-2	1	0	-2	2	1	0	0	1	1
NETO GREŠKE I PROPUSTI	209	306	281	-12	-46	-259	69	121	418	117	-241	150	212	172

Napomena:

Platni bilans BiH urađen je u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za platni bilans i međunarodnu investicijsku poziciju, šesto izdanje – BPM6). Detaljnija metodološka objašnjenja se nalaze na web stranici, www.cbbh.ba/ pod statistika.

T19: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)

u milionima KM

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Q1 2024.	Q2 2024.	Q3 2024.	Q4 2024.	Q1 2025.
NETO POZICIJA	-15.692	-15.282	-14.545	-14.100	-13.172	-11.633	-11.325	-11.898	-11.129	-11.581	-12.326	-11.972	-12.126	-12.849
AKTIVA	14.597	15.816	17.045	19.326	21.021	22.339	25.305	26.332	28.474	28.751	29.194	30.404	31.085	30.729
Direktne investicije	878	933	1.157	1.268	1.245	1.389	1.536	1.682	1.862	1.896	1.956	1.958	2.005	2.063
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	362	370	427	468	622	758	811	911	1.062	1.079	1.118	1.125	1.157	1.170
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	516	562	730	799	623	631	726	771	800	816	838	833	848	893
Portfolio investicije	582	674	764	1.018	1.203	1.180	1.519	1.762	2.169	2.155	2.353	2.493	2.564	2.606
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	33	39	44	41	39	38	82	97	92	92	88	94	105	116
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	550	635	720	977	1.164	1.141	1.437	1.665	2.077	2.063	2.265	2.399	2.459	2.490
Finansijski derivativi	0	2	0	0	1	0	0	0	8	8	3	5	3	4
Ostale investicije	4.530	4.677	4.509	5.415	5.975	5.901	5.899	6.819	8.142	8.658	8.324	9.079	8.868	9.153
Ostali vlasnički kapital	52	48	52	54	53	68	66	66	66	66	66	66	66	65
Valuta i Depoziti	2.870	3.127	3.191	3.952	4.350	4.297	4.244	4.807	5.790	6.259	5.865	6.521	6.225	6.444
Zajmovi	232	158	176	249	210	195	214	280	323	315	313	353	382	393
Osiguranje, penzije i ostali standardizovani sistemi osiguranja	88	87	92	89	94	105	111	149	143	157	158	164	166	140
Trgovinski krediti i avansi	1.026	990	943	1.021	1.199	1.195	1.227	1.422	1.703	1.748	1.814	1.873	1.925	1.987
Ostala potraživanja/obaveze	262	267	55	49	69	40	36	95	117	112	107	103	104	123
Rezervna aktiva	8.606	9.531	10.614	11.626	12.598	13.869	16.350	16.069	16.293	16.034	16.557	16.868	17.645	16.902
Valuta i depoziti	1.132	3.165	2.935	3.188	3.426	3.975	4.416	8.847	8.784	7.227	7.416	7.667	7.315	6.122
Vrijednosni papiri	7.288	6.158	7.474	8.225	8.917	9.601	11.630	7.061	7.331	8.609	8.933	8.974	9.769	10.141
Ostala rezervna aktiva	186	208	205	212	254	293	305	161	178	198	208	227	561	639
PASIVA	30.290	31.098	31.590	33.426	34.193	33.972	36.629	38.229	39.603	40.332	41.520	42.376	43.211	43.578
Direktne investicije	13.063	13.382	14.166	14.957	15.535	15.882	17.126	18.117	19.728	20.311	20.701	21.178	21.734	22.141
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	9.516	9.698	10.517	11.364	11.663	11.842	13.865	14.473	15.746	16.168	16.540	16.969	17.417	17.816
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	3.547	3.684	3.649	3.592	3.872	4.039	3.261	3.644	3.982	4.143	4.161	4.209	4.317	4.324
Portfolio investicije	349	299	240	246	207	189	479	438	408	393	403	392	375	406
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	56	79	93	98	99	121	167	121	97	92	92	91	91	93
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	293	220	147	148	107	69	312	317	310	302	312	301	283	313
Finansijski derivativi	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	2	17	12	1
Ostale investicije	16.878	17.416	17.184	18.223	18.451	17.899	19.024	19.674	19.467	19.627	20.414	20.788	21.090	21.031
Ostali vlasnički kapital	47	26	29	36	47	48	78	118	99	99	99	98	97	97
Valuta i Depoziti	1.595	1.489	1.554	2.751	2.825	2.015	1.742	1.598	1.316	1.227	1.608	1.607	1.690	1.636
Zajmovi	12.632	13.074	12.890	12.494	12.527	12.785	13.445	14.028	13.751	13.819	14.073	14.296	14.373	14.209
Osiguranje, penzije i ostali standardizovani sistemi osiguranja	18	19	22	23	24	27	30	33	33	35	36	37	37	37
Trgovinski krediti i avansi	2.119	2.341	2.243	2.435	2.550	2.551	2.621	2.760	3.138	3.305	3.439	3.603	3.727	3.874
Ostale obaveze	68	65	73	102	88	101	104	120	141	148	162	162	147	179
Specijalna prava vučenje (Neto stvorene finansijske obaveze)	401	401	374	382	389	373	1.005	1.017	988	994	998	985	1.019	998

Napomena:

Međunarodna investiciona pozicija (MIP) za BiH kompilirana je u skladu sa najnovijom metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda za kompilaciju statistike platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije, šesto izdanje (BPM6). Kompilacija međunarodne investicione pozicije za četvrti kvartal uključuje i redovnu reviziju prethodno objavljenih podataka za kvartale tekuće godine, u skladu s najnovijim dostupnim izvornim podacima. Skraćena verzija primijenjene metodologije za kompilaciju IIP za BiH dostupna je na web stranici CBBiH.

T20: Vanjskotrgovinska razmjena BiH					u milionima KM
Godina	Mjesec	Izvoz robe	Uvoz robe	Saldo izvoza i uvoza robe	Pokrivenost uvoza izvozom u %
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(3/4)*100
2015.		8.987	15.852	-6.865	56,7
2016.		9.418	16.161	-6.743	58,3
2017.		11.055	18.186	-7.130	60,8
2018.		11.900	19.274	-7.374	61,7
2019.		11.493	19.499	-8.006	58,9
2020.		10.521	16.886	-6.365	62,3
2021.		14.274	21.597	-7.323	66,1
2022.		17.974	28.636	-10.663	62,8
2023.		16.700	27.768	-11.068	60,1
2024.		16.075	28.654	-12.579	56,1
2024.	07.	1.394	2.564	-1.169	54,4
	08.	1.164	2.334	-1.170	49,9
	09.	1.361	2.363	-1.002	57,6
	10.	1.508	2.555	-1.047	59,0
	11.	1.416	2.368	-952	59,8
	12.	1.264	2.419	-1.154	52,3
2025.	01.	1.230	2.096	-866	58,7
	02.	1.445	2.446	-1.001	59,1
	03.	1.457	2.646	-1.188	55,1
	04.	1.484	2.551	-1.066	58,2
	05.	1.451	2.490	-1.039	58,3
	06.	1.364	2.453	-1.089	55,6
	07.	1.467	2.671	-1.204	54,9

Napomena:

Korišteni su najnoviji podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o vrijednosti izvoza i uvoza robe po specijalnom sistemu trgovine i nisu uključena prilagođenja obuhvata i vrijednosti koja se rade u svrhu izvještavanja o platnom bilansu.

T21: Izvoz robe po zemljama destinacije											u hiljadama KM
Godina	Mjesec	Njemačka	Hrvatska	Italija	Srbija	Slovenija	Austrija	Turska	Crna Gora	Ostale zemlje	Ukupno
2015.		1.412.906	925.166	1.214.930	770.695	748.870	743.062	354.630	262.844	2.554.212	8.987.315
2016.		1.479.411	985.360	1.131.096	822.846	807.200	730.590	401.047	240.751	2.819.806	9.418.109
2017.		1.595.704	1.284.200	1.209.035	1.093.685	973.397	899.235	431.094	352.507	3.216.524	11.055.383
2018.		1.741.537	1.464.002	1.352.791	1.251.474	1.057.052	1.020.991	323.223	402.113	3.287.069	11.900.251
2019.		1.675.709	1.399.922	1.300.534	1.308.885	1.006.226	1.089.881	292.554	407.303	3.011.551	11.492.564
2020.		1.630.844	1.362.907	1.015.184	1.152.068	954.078	1.005.509	314.249	293.645	2.792.675	10.521.159
2021.		2.137.576	1.864.306	1.608.291	1.722.477	1.219.184	1.284.935	358.064	394.449	3.684.248	14.273.529
2022.		2.666.194	2.676.624	1.991.386	2.363.435	1.421.819	1.710.354	311.638	576.469	4.255.821	17.973.740
2023.		2.680.393	2.548.638	1.449.652	2.087.129	1.356.297	1.715.316	261.586	689.771	3.910.942	16.699.723
2024.		2.457.026	2.593.726	1.267.809	1.838.962	1.325.462	1.574.881	318.704	596.041	4.102.241	16.074.851
2024.	07.	201.786	231.535	126.671	148.910	111.511	140.787	19.920	48.911	364.357	1.394.387
	08.	175.131	189.076	62.220	165.030	87.415	120.796	19.267	53.900	291.206	1.164.043
	09.	214.854	214.848	114.577	171.038	118.601	140.130	21.901	52.518	312.533	1.361.001
	10.	221.819	247.511	109.266	189.759	116.362	146.044	24.048	58.261	394.746	1.507.815
	11.	216.127	206.182	116.938	163.197	116.100	139.393	26.363	50.917	380.783	1.416.001
	12.	161.637	226.927	84.790	174.245	93.939	100.291	30.238	52.734	339.600	1.264.400
2025.	01.	188.558	201.820	89.753	156.880	100.571	124.200	26.236	42.440	299.700	1.230.157
	02.	210.646	256.572	102.169	159.506	113.250	131.825	30.845	56.544	383.608	1.444.965
	03.	212.744	259.369	111.043	154.628	122.889	141.083	43.491	53.896	358.216	1.457.360
	04.	209.071	288.875	109.904	154.605	119.470	144.512	38.276	58.634	361.050	1.484.399
	05.	205.925	269.976	112.996	151.534	121.482	133.458	44.398	61.209	350.120	1.451.096
	06.	202.655	253.654	110.028	141.895	116.959	127.509	33.887	61.189	316.177	1.363.953
	07.	197.297	280.162	124.661	164.365	118.620	127.452	32.353	62.800	358.989	1.466.700

Napomena:

Kriterij za prikazivanje pojedinačnih zemalja je učešće izvoza iz te zemlje u ukupnom izvozu BiH u trogodišnjem periodu (2016., 2017., 2018. godine). U skladu s navedenim, sve zemlje sa učešćem većim od 3,0% iskazane su pojedinačno, dok su ostale zemlje uključene u kategoriju Ostale zemlje.

T22: Uvoz robe po zemljama porijekla											u hiljadama KM	
Godina	Mjesec	Njemačka	Italija	Srbija	Hrvatska	Kina	Slovenija	Ruska Federacija	Turska	Austrija	Ostale zemlje	Ukupno
2015.		1.914.123	1.758.287	1.728.431	1.673.068	1.091.670	773.503	910.072	644.698	560.859	4.797.152	15.851.863
2016.		1.998.877	1.899.582	1.828.142	1.617.713	1.091.966	831.403	729.427	687.349	556.399	4.920.158	16.161.014
2017.		2.103.758	2.062.127	2.029.997	1.828.432	1.186.073	912.704	907.315	766.728	618.743	5.769.765	18.185.642
2018.		2.297.072	2.170.785	2.070.768	1.915.158	1.339.232	917.011	892.371	874.490	672.990	6.124.091	19.273.968
2019.		2.337.802	2.333.081	2.150.219	2.020.597	1.449.423	906.606	451.193	964.624	721.547	6.163.492	19.498.584
2020.		2.074.858	1.949.017	1.895.718	1.523.371	1.355.872	840.875	359.084	896.725	682.570	5.308.196	16.886.285
2021.		2.566.643	2.600.538	2.427.344	1.922.537	1.702.427	984.015	629.494	1.269.716	823.775	6.670.410	21.596.900
2022.		2.992.889	3.540.600	3.057.570	2.844.749	2.327.506	1.113.095	658.099	1.675.148	1.003.269	9.423.523	28.636.447
2023.		3.337.298	3.871.009	2.830.013	2.095.023	2.629.129	1.073.664	461.880	1.540.892	997.183	8.931.476	27.767.566
2024.		3.381.120	3.705.368	2.954.583	2.138.641	2.760.200	1.083.020	332.896	1.664.098	1.013.072	9.621.487	28.654.486
2024.	07.	308.230	346.422	275.450	196.264	260.473	103.058	17.462	148.569	82.286	825.632	2.563.846
	08.	260.472	280.113	265.052	206.290	229.269	77.338	18.132	143.867	86.120	766.965	2.333.618
	09.	284.433	292.053	253.285	187.337	230.647	94.542	14.284	144.308	82.956	779.381	2.363.226
	10.	283.450	311.370	274.230	224.018	257.069	97.637	21.383	139.420	90.698	856.133	2.555.410
	11.	279.101	288.543	253.389	190.713	243.580	86.572	24.091	117.095	90.829	794.336	2.368.247
	12.	275.876	278.855	265.077	212.873	250.392	81.796	32.995	129.223	81.525	809.914	2.418.524
2025.	01.	217.075	222.618	211.820	218.521	226.552	75.406	37.371	104.825	76.388	705.265	2.095.841
	02.	282.839	260.026	260.307	226.517	233.506	87.294	39.226	125.639	87.019	844.091	2.446.464
	03.	302.904	296.602	293.349	233.211	264.809	98.559	34.727	140.190	95.366	886.115	2.645.833
	04.	289.559	282.312	260.511	205.187	276.085	90.428	43.401	140.972	88.127	874.613	2.551.195
	05.	281.229	292.320	251.076	204.290	240.348	89.264	16.250	137.861	83.696	893.984	2.490.318
	06.	272.303	320.925	264.667	200.398	253.940	89.951	11.681	133.084	84.636	821.696	2.453.283
	07.	302.224	355.288	292.184	227.484	290.816	103.631	10.357	146.276	83.681	858.998	2.670.937

Napomena:

Kriterij za prikazivanje pojedinačnih zemalja je učešće uvoza iz te zemlje u ukupnom uvozu BiH u trogodišnjem periodu (2016., 2017., 2018. godine). U skladu s navedenim, sve zemlje sa učešćem većim od 3,0% iskazane su pojedinačno, dok su ostale zemlje uključene u kategoriju Ostale zemlje.

T23: Pregled prosječnih srednjih kurseva KM

Godina	Mjesec	EMU EUR	Hrvatska HRK	Češka R. CZK	Mađarska HUF	Japan JPY	Švicarska CHF	Turska TRY	V. Britanija GBP	SAD USD	Kina CNY	Srbija RSD
		1	100	1	100	100	1	1	1	1	1	100
2015.		1,955830	25,688577	0,071687	0,631327	1,456462	1,832914	0,650180	2,694477	1,762605	0,280568	1,619915
2016.		1,955830	25,960428	0,072346	0,627987	1,628845	1,794449	0,586378	2,396405	1,768011	0,266189	1,588875
2017.		1,955830	26,205454	0,074317	0,632480	1,546889	1,761597	0,476205	2,232882	1,735482	0,256628	1,611317
2018.		1,955830	26,365492	0,076267	0,613697	1,500585	1,693763	0,351884	2,210985	1,657498	0,250633	1,653621
2019.		1,955830	26,365089	0,076197	0,601572	1,603053	1,758109	0,307940	2,230125	1,747204	0,252963	1,659447
2020.		1,955830	25,946780	0,074002	0,557563	1,607387	1,827419	0,247515	2,201320	1,716607	0,248658	1,663431
2021.		1,955830	25,977234	0,076253	0,545671	1,506596	1,808910	0,191301	2,274685	1,653851	0,256382	1,663495
2022.		1,955830	25,957036	0,079629	0,501501	1,420249	1,948176	0,113256	2,294933	1,860152	0,276500	1,665037
2023.		1,955830		0,081507	0,512335	1,290900	2,013360	0,078526	2,248887	1,809093	0,255630	1,668038
2024.		1,955830		0,077871	0,495036	1,194513	2,053678	0,055106	2,310145	1,807525	0,251198	1,670415
2024.	07.	1,955830		0,077358	0,498324	1,140203	2,019980	0,054793	2,319048	1,803357	0,248299	1,670920
	08.	1,955830		0,077630	0,495281	1,212817	2,067970	0,052870	2,297743	1,779091	0,248565	1,671114
	09.	1,955830		0,077943	0,495499	1,228998	2,077805	0,051711	2,327334	1,760878	0,248828	1,671019
	10.	1,955830		0,077340	0,487160	1,200540	2,083459	0,052310	2,342680	1,791888	0,253036	1,671141
	11.	1,955830		0,077304	0,478282	1,196650	2,089344	0,053351	2,344783	1,837313	0,255172	1,671703
	12.	1,955830		0,077810	0,474688	1,213117	2,094876	0,053337	2,360008	1,865933	0,256316	1,672094
2025.	01.	1,955830		0,077728	0,474756	1,206419	2,077459	0,053185	2,332869	1,889023	0,258704	1,670103
	02.	1,955830		0,077959	0,484086	1,233953	2,076090	0,051944	2,352106	1,877713	0,258238	1,669776
	03.	1,955830		0,078224	0,489200	1,216318	2,050596	0,048932	2,338493	1,815112	0,250276	1,669178
	04.	1,955830		0,078099	0,480971	1,209546	2,089268	0,045736	2,289202	1,743322	0,238928	1,668739
	05.	1,955830		0,078471	0,484193	1,200502	2,089688	0,044682	2,316322	1,733103	0,240078	1,668467
	06.	1,955830		0,078831	0,486249	1,176344	2,085461	0,043101	2,303563	1,700461	0,236769	1,668685
	07.	1,955830		0,079411	0,490140	1,140074	2,096766	0,041602	2,261618	1,672672	0,233259	1,669147

Napomena:

Od 01.01.2023. godine, zbog uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, se prestaje iskazivati prosječni kurs za hrvatsku kunu (HRK).

IZDAVAČ

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo

Tel. + 387 33 278 100, 663 630

www.cbbh.ba

e-mail: contact@cbbh.ba

*Publikovanje i umnožavanje u obrazovne i nekomercijalne svrhe je
dozvoljeno uz saglasnost izdavača.*

